


NZELA YA MOSAKOLI

YA SOLO YA NZAMBE

 Ee, mbote, baninga na ngai. Ezali ntongo kitoko, pe ntango malamumu mpo na kozala awa. Nazali na esengo kozala na bomoi na ntongo oyo, pe kozala lisusu awa elongo na eyanganelo. Makambo mingi mpenza ekoki kosalema na ntango moke boye. Pe toyebi te ntango nini tokobéngama, mpo na kosamba, kuna na, na Esambiselo monene. Pe tolingi komiléngela na ntango nyonso, mpo tókoka kozala na kimia.

² Pe nazali kozongisa matondi mingi, ndenge nalobaki. Ya solo, nazalaki awa mokolo ya lomingo na mpokwa, pe nasololaki na bato. . . Nateyaki mokolo ya lomingo na mpokwa, pe nalingi kotondo Ndeko Roberson, bino nyonso oyo bobengaki, koloba ete bospelaki na Liteya ya lomingo na mpokwa: “Tozali na biloko nyonso.” Na bongo, ngai. . . Na ntango moko, nakanisaki te ete nakoteya, nayaki se koya pe natálaki Ndeko Neville. Ezalaki lokola eloko moko ya nzoi ekangamáki na mongongo na—na ye. Namilobelaki: “Mawa na ndeko, soki abengisi ngai mpenza na mpokwa oyo, nakoya kosunga, to kosala nyonso nakoki kosala.” Mpo, nayebi ndenge esalaka, soki olembi pe mongongo ekauki, pe ateyaki makasi na ntongo yango. Na bongo, na—nateyaki esika na ye mokolo ya lomingo na mpokwa. Na bongo, tozali—tozali. . . Natondi bino, mingi mpenza.

³ Sikawa, balobi ete malombo ya mabondeli ezali mingi. Bongo, tókanisa naino yango liboso, malombo nyonso oyo. Tógumba mitó na biso sikawa.

⁴ Tata na biso na Likolo, ekomami ete tosengeli kokota na mayángani na Yo ná matóndi na mitema na biso, pe tótalisa malombo na biso kati na mayángani ya Basantu. Pe tozali na yango mingi, na ntongo oyo, mingi mpenza, pe toyebi te lolenge ya kotalisa Yo yango, kasi Yo oyebi yango. Ezali na mingi oyo elobami te. Oyebi pe yango. Na bongo, tobondeli na mitema na biso mobimba, ndenge tobondelaki na mpokwa ya lomingo eleki mpo na mwana ya Ndeko mwasi Shepherd ná Ndeko mobali Shepherd. Kuna, ntango. . . Molimo Mosantu ayaki pe alobaki: “Azali na polié te. Akobika.” Tospelaka mingi ntango toyókaka Yo koloba.

⁵ Sikawa, toseni na ntongo oyo ete Óyanola malombo oyo mpo na bokono, mpo na libota ezui matánga, mpo na balingami, pe baoyo nyonso elobami mpo na bango, Tata. Tobondeli ete Okanisa moko na moko. Pe natiki libondeli na ngai, pe libondeli

ya bato oyo, liboso na Yo; tosangisi yango pe topesi Yo yango na Nkombo na Yesu Klisto. Yanólá biso, Tata, tobondeli Yo. Amen.

⁶ Nalingi kotondo moko na moko pe bino nyonso mpo na mabondeli na bino mpo na ngai. Wana ngai. . . Lokola boyebi likambo ya nsómo ekómelaki ngai kuna na ebeteli-masasi. Satana amekaki koboma ngai. Pe—pe, na bosólo, akokaki kosala yango te. Hm. Te. Nzambe asilisaki naino na ngai te. Na bongo akoki kosala yango te, soki makambo esili naino te. Ntango Nzambe akosilisa, nde nakoselingwa. Kasi ngai. . . Moninga na ngai malamumu, Ndeko Wood, oyo kuna, soki ezalaki mawa na Nzambe te, alingaki kokuta eteni ya nzoto na ngai *awa* kino na nse, kasi *awa* kino likolo te. Ezalaki likoto ya ba-kilo nkoto mitano te motoba *kompanzana* pembeni na elongi na ngai ndenge *wana*. Esalaki ngai mpasi ata moke te. Bomoni? Ezalaki bobele ba-mpóta mike mike na elongi. Na bongo, ee, nyonso wana esili sikawa, etikali bobele nzolóko moke *awa*.

⁷ Na bongo, nalingi kotondo Ndeko mobali ná Ndeko mwasi Dauch oyo *awa*. Ndeko Brown, ná bamosusu, baoyo, ndenge nasósólaki na lisoló na telephóne, basanganaki, lisanga ya bato, pe babondelaki mpo na ngai. Pe ezali mpenza na ntina, esalaka mpenza likambo. Boyebi, soki obondelaka mpo na bato mosusu, pe nyonso wana, na sima, omoni ete moto moko azali kobondela mpo na yo ntango osengeli na yango, ezalaka na litómba monene. Pe nayebe ete mingi kati na bino, ata babengaki te, to nini, kasi bosáláki motindo moko. Pe ezali na litómba monene mpo na biso. Pe yango nde ntina oyo ngai. . . esalaki ngai mpasi moko te. Nzambe asáláki ete názala malamumu. Na bongo, nazali kozongisa matondi mingi mpenza.

⁸ Sikawa, nazali na mwa mayebisi liboso tóbulisa bana mike oyo. Sikawa, na mpokwa oyo, liyangani ekozala na mongombo. Pe bino nyonso oyo boyaka *awa* na mongombo, bóya na liyangani *awa*. Na bongo, tozali. . . Ngai nakokende koteya epai ya Ndeko Ruddell, na mpokwa, *awa* na nzela monene, azali moko na bandeko bayáka kotala biso. Na sima, bobele ntango nakozonga, soki nazui mpokwa mosusu, nalingi kokende epai ya Ndeko Junie Jackson. Na sima, epai ya ndeko wana na Sellersburg, tosendeli kopesa ye mpokwa moko kuna, na bongo, tolingi kokende kotala ye. Pe ndeko oyo azalaka na Utica, tokokende bisika yango na mpokwa moko, ndenge tokokoka.

⁹ Na mpóso oyo, nakokende na Green Bay, Wisconsin, ndenge boyebi, na likita ya etúka ya Bato na Mombongo ya Litondi ya Nsango-Malamumu.

¹⁰ Mokolo ya lomingo ekoyá, nakozala na etéyelo ya secondaire kuna, esika nazalaki mbala eleki. Nabosani nkombo ya ndako monene ya etéyelo ya secondaire yango. [Ndeko mobali moko alobi: “Mather.”—N.D.E.] Ezali nini? [“Mather.”] Mather.

Stephen Mather. Iyo. Malamu. Ndako monene ya etéyelo secondaire.

¹¹ Na sima, mokolo ya libosó, nakokende na likita moko, esika nawélanaki na masoló ná lisanga ya batei, na Chicago, mbala ya suka nazalaki kuna. Tokozala esika yango mpo na liyangani ya mbote ya suka na Ndeko Joseph Boze, oyo azali kokende na Tanganyika. Tanganyika, nakanisi abengaka yango bongo. Pe na Kenya, pe na Durban, pe bisika nyonso wana, mpo na kobongisa mayangani na ngai na eleko ya automne ekoyá; na Afrika, pe na Afrika ya Sudi mobimba. Na bongo, tosengi na bino kokanisa biso na mabondeli, mpo na mayangani oyo. Na sima, tokozonga.

¹² Pe nayebi te soki nakozua lisusu ntango, mokolo moko na mongombo, to te, liboso na biso kokende na Caroline ya Nordi. Na sima, kolongwa kuna, kino na Caroline ya Sudi. Na sima, kokende mosika kino na Cow Palace, na Los Angeles, na South Gate. Kuna nde esika nazali kolikia kokende kokutana na Monsieur Weatherby, ye oyo asalaki bondóki oyo lisasi epanzanaki na kati.

¹³ Atikaki eténi monene koleka sima ya esika ya lisasi, ezóngisaki lisasi sima esika na yango kokende liboso. Ezalaki bondóki ya kala, natindelaki ye yango. Ayeisaki monoko na yango monene, bongo, pe ekómisaki yango bondóki ya lolenge mosusu. Nakotisaki lisasi kati na yango, natómbolaki mpo na kobéta, pe yango, ee, epanzaki bondóki na biténi na ntaka ya metre ntuku mitano zonga-zonga na ngai, ndenge wana, enyangwami na loboko na ngai. Tuyau na yango epumbwaki na ntaka ya metre ntuku mitano, culasse epumbwaki na sima pe elekaki sima ya lopángo ya nganzi, na ntaka ya metre ntuku misato to ntuku minei sima na ngai, pe biteni ya lisasi epanzaki pe epalólaki mposo ya ba-nzete ná biloko nyonso mosusu. Ezalaki mpenza pembeni na liso na ngai *boye*, pene na centimetre mibale na ndambo, esika yango epanzanaki bongo. Pe soki epanzaki. . .

¹⁴ Pe bondóki yango moko ekoki koyikela bozito ya kilo nkoto misato na nkámá na ntuku misato kozanga kopanzana. Na bongo, bokoki kokanisa kilo boni ezalaki na kati, mpo na kosala yango. Pe bomikanisela, soki epanzaki yango, ekokaki pe kopanza motó ná mapeka na ngai, bomoni. Kasi Nkolo azalaki wana, Atikaki ata moke te ete ésala ngai mabé, ezokisaki ngai bobele mwa moke na elongi. Pe eteni moke ya lisasi ekotaki na nse ya liso na ngai, esalaki libúngútulú zonga-zonga na liso, kasi, ekotaki na liso te, esika biteni yango ekotaki. Moko na biteni minene oyo ekotaki na mokuwa ya motó, elekaki pembeni na liso, kasi ekotaki na liso te. Oh! la la!

¹⁵ Eleki ntango molai te, bomikanisela, nayebisaki bino ete Akutanaki na ngai na chambre, pe Alobaki: “Kobanga te, mpo Bozali na Yesu Klisto oyo-ezangaka-te ezali na yo elongo mpo

na libela.” Bomoni? Bomoni? Na bongo, yango endimisi likambo yango, ete Azali.

¹⁶ Monganga oyo atalaki liso na ngai na Louisville, alobaki ete bayanolaki na mokanda ya Docteur Sam Adair awa, moninga na biso, alobaki: “Likambo se moko nakoki koloba ezali ete, Nkolo azalaki wana na ntongo yango, elongo na mosali na Ye, mpo na kobatela ye, soki te, alingaki lisusu kozala ata na motó ná mapeka te.” Na bongo, Azalaki mpenza malamau mpo na ngai, pe nasepeli na yango. Ememi ngai lisusu mwa pembeni koleka. Ebongolaka ntango nyonso eloko moko.

¹⁷ Na sima, mikolo mibale sima na yango, mikolo misato, nalingaki kokende na liyangani na ngai, esika nasilaki kobongisa na Canada, moto yango, kozanga koyeba likambo yango, abengaki ngai lisusu, pe azongisaki liyangani yango sima. Bomoni? Nalingaki kozala na nzela kokende kuna, soki likambo yango ésalemaka te ndenge wana. Bomoni? Na bongo, abengaki lisusu, pe nasengeli kosala liyangani yango, liyangani ya Canada. Ekozala na sanza ya nsambo, na ba-mpóso ya suka na sanza ya nsambo. Na sima, nakokóba kino na Dawson Creek, na sima, pe na Anchorage, Alaska, soki Nkolo alingi.

¹⁸ Sikawa, na mayangani nyonso oyo, nakambami kokende esika moko te, ata moko te. Kasi nandimi te ete nakoki kofanda awa na eleko ya été mobimba, kotikala awa, pe bato bazali kokufa bisika nyonso. Nasengeli kolóna Mimbóto, bisika nyonso, ata ndenge nini. Soki ekóli te, soki bandeke ya likolo balei yango, ata ndenge nini, nalingi kolóna Mimbóto, mpo Apésáki ngai yango mpo na kolóna. Na bongo, na—nakolóna Mombóto ata bongo. Sikawa, tozali na ntango awa, oyo ngai . . .

¹⁹ Bato mingi, babéngaka yango, “kobátisa” ba-bebé ya mike na kondima ya Boklisto. Ee, ezali malamau, soki bosálaka yango. Ezali likambo na bino. Na bosólo, babátisaka bango mpenza te. Bamwángiselaka bango bobele mai. Kasi, mpo na ngai, nalingaka kotikala bobele na likambo Biblia elobi. Yango wana, bobele likambo Biblia elobi, yango nde nalingi kosala, likambo nyonso Yango elobi. Pe, sikawa, na—namoni esika moko te kati na Biblia . . .

²⁰ Na Kondimana na Kala, bazalaki komema bána mpo na kokátama ngenga ya nzoto, bána mike ya mibali, pe mama azalaki kopesa libonza mpo na kopétolama, bibengá mibale to mwana-mpate.

²¹ Kasi, na Kondimana na Sika, esika bobele moko nakoki kozua mpo na kokanisela mosala monene oyo ya . . .Ezalaki kobulisama. Bayaki na bána mike epai na Yesu, pe Amemaki bango na maboko na Ye pe apambolaki bango. Yango nde baboti basalaki na eleko na Ye. Pe bomoi na Ye ezalaki ndakisa na makambo tosengeli kosala. Bomoni? Makambo oyo Asalaki ezali kopesa biso ndakisa.

²² Sikawa, tozuaka bana mike oyo bamemeli biso, pe topésaka bango na Nzambe, pe toséngaka mapamboli ya Nzambe likolo na bango, pe tobondelaka libondeli ya kobulisa, longwa na mama ná tata baoyo bapesi mwana na bango epai na Nzambe. Pe . . . to tobulisaka bango na Nkombo na Yesu Klisto, kino bakokóma na mibú esengeli mpo na kobatisama na Nkombo na Yesu Klisto. Pe sikawa, Alobaki: “Nyonso tokosala na maloba to na misala, tósala yango nyonso na Nkombo na Yesu Klisto.” Boye—boye, yango nde tolingi kosala.

²³ Pe sikawa, wana ndeko mwasi akobeta mwa loyembo oyo malembe, ndeko mwasi, oyo tozali na yango awa: *Bomema Bango*. Ba-mama ná ba-tata oyo bazali na bána mike baoyo babulisámá naino epai na Nkolo te, bóya na bango sikawa, wana losambo, wana tozali koyembela bango loyembo malembe sikawa. Iyo.

Bomema bango, bomema bango,
Bomema bana mike epai na Yesu.

²⁴ Nalingaka bana mike oyo. Bazalaka na eloko moko ya bopolo.

²⁵ Nabanzi ete ye azali Italien ya solosolo. Boye te? Malamu. Libota ya ba-Italien, bamosusu kati na bango basengeli kobulisama. Ndeko mwasi moko elenge ya Italien ya, oh, ya Chicago, azali awa. Alobi: “Oyo ezali libota ya ba-Italien, na ntongo oyo, kasi nakoteya te.”

²⁶ Nkombo na ye nani? Jonathan Dawidi, nkombo kitoko! Sikawa, Jonathan. Alobi ete tata na ye azalaki na—azalaki na nkombo ya ba-Italien, pe azalaki na . . . Alingi ete bebé na ye ázala na nkombo ya Biblia.

²⁷ Boyebi, na ntango moko, Italien moko monene azalaki na Biblia, nkombo na ye Korneyi, boyebi. Azalaki na ba-sodá ebele, pe azalaki moto malamumu, azalaki kopesa bato makabo ya mawa, ata azalaki moto na Mabota. Boyebi lisolo yango. Mokolo moko Mwanje ayaki na ndako na ye, ayebisaki ye ete ábengisa moto moko oyo ayebaki mwango na Nzambe. Pe ye . . . Boyebi lisolo yango. Lokola, amemaki bato yango na komémia Nzambe mingi! “Wana Petelo azalaki naino koloba Maloba oyo, Molimo Mosantu ekitaki likolo na bango.” Ezali solo. Nabondeli ete bebé oyo ázala moto ya motindo moko, ná lokumu yango moko.

²⁸ Jonathan, kitoko mpenza! Nakoki kozua ye? Yaka awa, Jonathan. Oh! la la! molingami monene mpo na libota oyo!

Tógumba mitó na biso.

²⁹ Tata na biso na Likolo, mibú esili koleka mingi, ntango lisolo oyo nauti kolobela, ya moto monene na nkombo Korneyi, oyo azalaki moto malamumu, moyengebene, kopesa bato makabo na mawa pe kolinga Nzambe. Pe Mwanje na Nzambe ayaki na ndako ya moto yango. E Nzambe, topesi Yo, na ntongo oyo,

mwana oyo Jonathan Dawidi. Nabondeli, Tata na Likolo, ete ndenge nazui ye na maboko ya mama ná tata na ye, baoyo bapesi ye epai na Yo. . . nabondeli libondeli ya kobulisa ete bomoi ya mwana oyo ézala bomoi ya kosalela Yo, lipamboli na libota, libanga monene ya ebuteli mpo na Lingomba. Kokisa yango, Tata. Napesi Yo mwana oyo Jonathan Dawidi, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

³⁰ Nzambe ápesa bino ngolu pe lisungi na Ye mpo na kobokola ye na kobanga Nzambe.

Opambolama, Jonathan Dawidi.

³¹ Sikawa, mwana oyo, oh! la la! azali mpenza elenge, to azali mwasi? Mobali? Oh! la la! motei mosusu ya mikolo ekoya, nakanisi. Nkombo na ye nani? Mika. Mika. Nakolobela ye na ntongo oyo. Mika Edouard. Edouard, ezali nkombo kitoko. Sikawa, mpo na komema ye, mwasi na ngai akoki kosala yango malamumu mingi koleka, mpo ngai nabangaka ntango nyonso ete nábúka bango ntango bazali mike. Bomoni? Mwana ya bopolo mpenza, mwa miso na ye ezali kotala zonga-zonga. Azali moke mingi. Azali na sanza boni? Sanza moko.

Tógumba mitó na biso.

³² Tata na Likolo, bilenge babálani oyo pe bayei awa mpo na kopesa Yo mbuma ya bosangani ya bomoi na bango, oyo Opesi bango, mpo na kobókola na kobanga Nzambe. Pambola mwana oyo, Mika. E Nzambe, nabondeli ete Ókómisa ye moto lokola Mika ya Biblia. Kokisa yango, Tata. Pesa ye mapamboli ya Nzambe. Pambola tata ná mama na ye, pe kómisa ye mpemela awa na mokili, libanga monene ya ebuteli mpo na Klisto. Pe sikawa, yanóla biso, Tata, napesi Yo, longwa na maboko ya tata ná mama, kino na maboko ya Nzambe, mwana oyo Mika Edward, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.

³³ Tika ete Nkolo ápambola ye, apambola bino, tata ná mama, mpo na kobókola ye na kobanga Nzambe.

Nakanisi ete esili. [Maloba mazangi na bande—N.D.E.]

³⁴ Oh, nalingaka bana mike oyo mingi, bango nyonso. Pe, moko na moko azali bebé oyo aleki kitoko na mokili mobimba. Ezali na ntina te. . . Ntango namemaki mwana oyo Yosefe na ndako, ya solo mpenza, azalaki mwana ya elongi mabe koleka nasílá komona, kasi ngai ná mama na ye tomonaki ete azalaki kitoko. Kasi ezalaka bongo, boyebi. Ezali. . . Tokanisaka bongo.

³⁵ Nazali komituna, na ntongo oyo, bandeko na biso mosusu awa. Ezalaki na—na. . . Sikawa, liso *oyo* ezali na belladone kati na yango, ezali kopesa londendé mingi. Kasi Ndeko mwasi Nash. . . Asengaki libondeli mpo na Ndeko mobali Nash; nazali komituna soki akómi malamumu. Azali. . . Bazali awa? Oh, ee, iyo, azali awa. Nkolo ákumisama, Ndeko Nash. Ezali, ezali malamumu.

³⁶ Sikawa, Ndeko mwasi Edwards azali awa? Mo... To Ndeko mwasi Shepherd, oyo mwana na ye moke ya mwasi abelaki, akómi malamú sikawa? Malamú. Nazuaki nsango yango, pe likambo yango esalemaki pene na minítí mitano liboso na ngai koyamba bapaya na masoló. Nakendeki mbangu na ndako pe nabondelaki, bayebisaki ngai ete mwana yango abandaki bokono ya buka-buka, maboko ná makolo na ye ebandaki kokangama. Nakendeki mbangu kobondela, pe nalobaki: “Nakoya sima na liyangani.” Nalobaki na Loyce ete ábenga lisusu mwasi yango pe ayebisa ye ete nakozala kuna sima na liyangani; soki asengelaki na ngai, ábenga ngai. Pe ntango nakendeki kobondela, Molimo alobaki—alobaki: “Ezali buka-buka te. Akoyoka malamú.” Nayaki awa, ee, biso nyonso tobondelaki awa, na losambo. Ekataki likambo.

³⁷ [Ndeko mwasi moko alobi: “Ndeko Branham?”—N.D.E.] Iyo, madame. [“Tokendeki epai ya monganga mokolo ya lendí, sima na yo kobondela mpo na ye mbala ya liboso, pleuresie nyonso elimwaki na ntólo na ye, elongwaki na mongongo na ye.”] Nkembo na Nkolo! Libondeli ebongolaka makambo.

Hé, bokilo azali awa te, na ntongo oyo, boye te? Iyo.

³⁸ Mokolo ya lomingo eleki, mokolo ya suka nateyaki awa, mokolo ya lomingo eleki mpóso moko, elenge mobali moko afandaki awa; nazalaki kotala ye ntango nyonso. Namilobelaki: “Nasengeli koyeba elenge mobali oyo.” Pe nayaki koyeba ete azalaki mwana ya moninga na ngai ya kala na eteyelo, Jim Poole. Ee, tokólaki elongo, longwa bolenge, kino kokóla. Azali ye oyo nazalaki elongo na ye, ntango nazuaki likámá ya bondóki ya bokila, mokolo wana, pe, na sima, ekomelaki pe ye moko, moninga na ngai mpenza. Nazali kolikia ete nakoki komema elenge mobali yango na Klisto. Namekaki kosala yango na papa na ye. Nandimi mpenza ete nakosala yango, nakomema ye. Nazali na elikia ete nakoki komema elenge mobali yango. Azalaki na... Nazalaki kotala ye. Emonanaki lokola azali na, oyo ngai nabengaka (bóloba yango na bato mosusu te), kasi, eyokeli malamú ya molimo na ye, zebi ya malamú. Nandimi ete ekozala mpasi te mpo na komema elenge mobali yango na Klisto. Na bongo, tóbondela mpo na ye. Ezali solo.

³⁹ Pe, ndeko, bomoni, moto mosusu azalaki kobéla, to eloko moko, nazali komeka komikanisela.

⁴⁰ Ata bongo, tobondelaka mpo na bato nyonso. Pe soki, mbala mosusu... Soki otindi bosénga, kobosana te, bobele ntango nazui yango... Mwasi na ngai azali awa esika moko, nakanisi, na bongo, ayebi yango. Bobele ntango nazui bosénga, nakendeki mbala moko na biró na ngai, nabandi kobondela, pe nakotikala wana kino nakoyoka eloko moko. Natikaka yango bongo te.

⁴¹ Mokolo wana, ntango Sam, Dr Sam apikolaki eloko wana na liso na ngai, azalaki komeka pe esalaki ye mpasi mingi kino

asengelaki kotia lisumé na elongi na ngai. Alobaki: “Nakoki komona makila ya moninga na ngai te.” Alobaki. . . Nazalaki katikati na yango, boyebi. Alobaki—alobaki: “Nakoki kosala yango te, pe kokóba kopasola yango.” Bomoni? Na bongo, alongolaki yango. Pe mokolo elandaki, akotaki na lopitalo. Bongo, nabondelaki mpo na ye, pe abimaki na nzoto kólóngónó.

⁴² Na sima, mokolo ya mibale, mwasi na ye, bayebaki ata te eloko nini ezalaki kotungisa ye, bakanisaki ete ezalaki buka-buka. Bomoni? Balobaki, pe balobaki. . . Nabondelaki mpo na ye, pe sikawa azali na ndako, nzoto kólóngónó. Bongo, tokotaki esika yango, Doc. . . Tokotaki na biró, pe ye. . . Tokangaki ekuke, alobaki: “Sikawa, Ndeko Bill, nalingi kosenga yo likambo moko.” Alobaki: “Okoki kobondela mpo na ngai ná Betty?”

Nalobaki: “Tósala yango. Tóbondela.”

⁴³ Na bongo, azali ye oyo Nkolo atalisaki na emononeli, esika ya kotonga clinique. Bino, bobosani lisolo yango te. Soki botié ntembe na yango, bokende kokutana na ye mokolo moko pe botuna ye. Iyo, alobaki: “Nasengi na moto nyonso ete áyá.” Alobaki: “Nasili kolobela yango na bato nkóto zomi.”

⁴⁴ [Ndeko mobali moko alobi: “Ndeko Branham?”—N.D.E.] Iyo, ndeko. [“Mpo na baoyo bazali awa na ntongo oyo pe mpo na kokólisa kondima na mitema ya bamosusu: mokolo ya lomongo na ntongo ya Pásika, obengaki moto moko ya motuya awa, moto ya misato, azalaki mobali. Olobaki ete autaki na Seymour. Pe olobaki, na nse na epakweli ya Molimo Mosantu: ‘Babengaka yo “Bill.”’ Nayebi moto yango. Nayebi ye malamú mpenza. Pe sima na biso kolongwa awa, nkombo na ye ezali Isaka. Ya solo babengaka ye ‘Bill.’”] Iyo, misie. Bomoni?

⁴⁵ Nkombo na ye mpenza ezali Isaka. [Ndeko mobali alobi: “Ezali solo.”—N.D.E.] Kasi babengaka ye Bill. [“Ezali solo.”]

⁴⁶ Molimo Mosantu asalaka libunga te. Ekweyaka te. Sikawa, oyo, moto moko azalaki koloba, alobaki. . . Nazali—nazali na mibu ntuku mitano na misato, pe mis-. . . eleki pene na mibu ntuku misato na moko, oyo nasili kozala sima na eteyelo, pe nasili komóná Ye na makambo nkóto zomi.

⁴⁷ Lobi, nazalaki kuna, mosika, na Kentucky ya súdi, na ndelo ya Tennessee mpenza, pe nafandaki na masuwa elongo na Ndeko Daulton, oyo Nkolo apesaki ye bana na ye nyonso. Bozali komikanisela na ntongo yango awa, ntango abandaki. Alobaki: “Ndeko Branham,” alobaki, “nakanisi ekozala mpasi mpo na yo kobánza yango.”

⁴⁸ Nalobaki: “Oh, Ndeko Daulton, makambo ya ndenge wana nkóto zomi mbala nkóto zomi.”

Alobaki: “Mpo na nini omeki kokoma buku te” (Nalobaki. . .) “na makambo yango?”

49 Nalobaki: “Oh! la la! Ndeko Daulton, eko—ekozala na molai koleka masuwa oyo, encyclopédie, ba-buku mingi koleka ya makambo oyo namóná Nkolo kosálá. Pe Akwéyá ata mbala moko te, bomoni, ata mbala moko te; kasi, ebongaka be ntango nyonso.”

50 Namoni, nandimi sikawa, soki nabosani te, mwana mwasi ya Ndeko Shepherd, oyo alataka robe lokola ya orange. Nakanisi yango. Natelemaki pene na ye, mokolo mosusu na ntango. Azalaki kotambola na makolo, pe nakanisaki ete ntango mosusu ezalaki mwana mwasi yango te, ya komema na motuka, na bongo, nalekaki. Bongo, ezalaki ngai nde natelemaki, ndeko mwasi. Na—nakanisaki ezalaki mwana mwasi ya Ndeko Shepherd, pe nalingaki komema ye na motuka, mpo nakanisaki ete ntango mosusu motuka na ye ezalaki kotámbola te to likambo ya bongo. Tozalaki kokende kozua Becky. Pe na—namilobelaki ete ntango mosusu ezali mwana mwasi yango te. Kasi sikawa namoni ye afandi kuna elongo na bango, bongo, na—nandimi ete ezalaki mwana mwasi yango. Na bongo, ezalaki ngai nde natelemisaki motuka kuna, na sima nakendeki.

51 Na bongo, moto nyonso alingaka Nkolo Yesu? Oh, kitoko mingi! Ezali mpenza malamumu mingi. Amen.

52 [Ndeko Neville alobi: “Ndeko Willard auti kokóma.”—N.D.E.] Ee, Ndeko Willard, tosepeli mpenza kozala ná yo kati na biso. Yo pe omonáni na nzoto kólóngónó, na ndenge mpenza namoni yo. Bilongi na biso mibale ekómi lokola mosuni bakátí mike-mike. Nakómi lokola moto babambí ye yango na elongi. Namonaki Ndeko Willard na butu wana, ntango aláláki, pe na bosóló mpenza, nzoto na ye ezalaki malamumu te. Kasi ozali komonana na nzoto kólóngónó mpenza na ntango oyo. Pe topesi matondi pe lokumu na Nzambe mpo na yango, ndeko. Amen. Iyo. Boyebi, zaboló akoki koboma biso te soki Nzambe alobi te: “Yaka.” Na ntango wana, tolingi kokende, boye te, Ndeko Willard? Ezali solo. Liboso na ntango yango, azali bobele komeka mpamba. Esili. Nkolo Yesu azali lisungi na biso pe ebómbelo na biso.

53 Sikawa, nabandi koloba-loba, ntango oyo nazali na makambo ya koteya ngonga motoba na ntango oyo. Bomoni? Bobele. . . Sikawa, topanzaki nsango te, toyebisaki bato te, pe eloko moko te, mpo nasilaki kopesa liyebisi ete nakozala awa te. Kasi, nayaki bobele kosunga Ndeko Neville, pe komona bino nyonso lisusu, mpo na kozala na ntango moke ya kosangana elongo.

54 Lomingo eleki na mpokwa, Ndeko Roy Roberson, nayebi te soki azali awa na kati to te. Nazali komona malamumu mpenza te mpo na koyéba soki azali awa. Abengaki ngai, azalaki kolobela ngai na ntina na Nsango.

55 Moto moko abengaki pe alobaki: “Nazalaki komituna mituna ntango olobaki likolo na ‘Nzambe apésáki biso biloko nyonso.’” Bomoni? Ezali bongo. Apésáki biso bomoi. Meká kosomba yango. Apésáki biso bolingo. Meká kosomba yango. Apésáki biso esengo. Meká kosomba yango. Apésáki biso kimia. Meká kosomba yango. Makoki ya kosomba yango ezali te. Basómbaka yango te.

Na sima, nalobaki: “Apésáki biso kufa.”

Moto moko abéngaki pe alobaki: “Motei, namitunaki esika nini okosuka na yango.” Alobaki: “Namilobelaki: ‘Oh-oh, awa, mbala oyo Ndeko Branham amikangi nsinga.’” Ata moke te, Biblia nde elobi yango. Bomoni? Biblia elobi ete Apésáki biso kufa.

56 Sikawa, kufa, tokosala na yango nini? Boyebi, Polo, ntango akómaki pene na kufa, alobaki: “O kufa, wapi esweli na yo?” Kufa ekonzaka biso te. Bisó tokonzaka yango. Ya solo. Biloko nyonso epesameli biso.

57 Na sima, napesaki ndakisa ya Yisalaele, ntango bazalaki kokende na mboka na elaka, bamonáká naino mboka yango te. Bayébáká yango ata moke te. Bazaláki bobele na elaka ya Nzambe, ete mboka moko ezali, etóndá na miliki ná mafuta na nzoi, esika malamú, pe—pe kitoko. Pe ezalaki. . . Bamonáká naino yango te. Moto ata moko te akómáká, moto moko te ayebaki yango. Kasi bazalaki na elaka na yango. Pe na nzela na kondima, bakendeki mobembo kati na biliki.

58 Pe ntango bakómaki mpenza na ndelo na yango, bazalaki na mobundi moko kuna na nkombo *Yosua*, oyo elingi koloba “Yáweh Mobikisi”. Na bongo, akatisaki Yaladene, akotaki na mboka na elaka, pe azongaki ná ndangá ete mboka yango ezalaki wana. Nasepelaka na yango. Pe ezalaki mboka malamú. Bato mibale bamemáki ebólo moko ya mbuma ya vinyo. Ezalaki mboka malamú, bongo, azongaki ná ndangá, ete mboka balingaki kozua ezalaki wana.

59 Sikawa, mpo na Lingomba, tozali kokende na Mboka ezangi-kufa, Mboka oyo kufa ezali te, Mboka oyo bakúfi basékwá. Pe tozalaki na Mobikisi monene na moláko na biso. *Yesu* elingi koloba “Yáweh Mobikisi”, Molingami. Pe Akatisaki Yaladene ya kufa, Akotaki na Mboka mosusu, Azongaki, pe Amemáki ndangá, ete tokozala na bomoi sima na kufa. Amen. Na bongo, kufa ezali wapi?

60 Na sima, Apesaki biso biloko nyonso. “Sikawa tozali na ndangá ya libúlá na biso. Na lolenge ete. . .” Sikawa boyoka malamú. Nazali koteya likolo na yango te, kasi ezali kosepelisa ngai sikawa. Bomoni? Ete, tozali na ndangá na yango. Mpo, na ntango moko, totámbolaki na masumu; sima na kozua libatishi na Nkombo na Ye, pe kosekwa elongo na Ye na lisekwa, tobimisami na masumu, mposa ya kozonga na yango ezali lisusu ata moke

te. Bomoni? Tosekwi longwa na masumu, ná ndangá oyo tozali na yango. Tosili kozala mpenza kati na lisekwa longwá na kufa nyonso. Bomoni? Soki tokoki kosekwa longwa na masumu, na nzela na kondimela Ye; pe masumu ezali, nani akolinga lisusu kozonga na bikundé ya masumu? Bomoni? Tosíli kolongwa na kufa, kokótá na Bomoi. Bomoni? Pe yango ezali ndangá. Amen. Ezali ndangá ya lisekwa mobimba. Kufa nyonso, na nzoto pe na molimo, tosíli kolonga kufa ya molimo, mpo tosíli kolongwa na kufa, kokótá na Bomoi.

⁶¹ Lokola Eliya, mokolo moko, akendeki na Yaladene, abetaki yango, elongo ná Elisa, ekabwanaki, pe akatisaki. Azongaki ná biteni mibale.

⁶² Pe, ntango tobetaki Yaladene, elongo ná Klisto, tozalaki na eteni moko, kasi ntango tozongaka, tokoyá na biteni mibale. Tozali na Bomoi na Seko, lisekwa longwa na masumu, sikawa, na boyengebene elongo na Molimo Mosantu. Na sima, ntango tokozonga elongo na Klisto, tokozonga na lisekwa na nzoto, ná lisekwa ya molimo oyo tosili kozala na yango. Tozali na biteni mibale na yango. Ezali ntango nyonso etaliseli ya Klisto ná Lingomba: Elisa ná Eliya.

⁶³ Oh, nalingi kobanda likambo yango te. Oh! la la! la la! la la! tokokoka kobanda Liteya oyo ya ngonga motoba te. [Ndeko Neville alobi: “Mosuni ezali naino na mokuwa.”—N.D.E.] Iyo. Oh! la la! “Mosuni ezali naino na mokuwa,” Ndeko Neville. Tozali naino kolia yango. Oh, bosepeli, boye te? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Bomoni? Tozali te na . . .

⁶⁴ Etungisaka lisusu ata moke te. Kufa ezali eloko mpamba. Tozali na yango. Ezali ya biso. Ekoki kokonza ngai te. Ngai nazali kokonza yango. Ndenge nini? Na nzela na Ye Oyo akómísáki ngai molóngi, mpo nasíli kolonga kufa. Nalongaki yango ndenge nini? Na kondimela Ye. Bomoni? Kufa ezali kati na lisumu, kozanga kondima. Ngai nazali mozangi kondima te. Nazali mondimi. Nasíli kosékwa longwa na likambo yango, kosékwa. Ezali ndangá ya lisékwa na ngai nyonso mobimba, na nzoto, na molimo, na nyonso. Iyo, misie. Bososoli yango? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Na bongo tozali mpenza na bokonzi likolo na kufa, na nzela na Yesu Klisto Oyo alongaki kufa, ewélo, nkunda, bokono, mawa, makambo nyonso mosusu, alongaki yango nyonso.

⁶⁵ Pe sikawa, tosíli kosekwa elongo na Ye, tofandi na bisika bileki Likolo, na elobeli ya molimo, kati na Klisto Yesu, ná makambo nyonso na nse ya makolo na biso. Ata lisékwa na nzoto ezali na nse ya makolo na biso, mpo tozali kati na Klisto. Bo—bososoli yango? Soki bososoli, bótómbola maboko. [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Amen. Ezali malamú. Lokola bososoli yango mpenza, ezali malamú. Bomoni? Bótika te. . . Sikawa bókóba kobatela yango yango na makanisi na bino. Bomoni?

“Tosílí kolongwa na kufa pe koingela na Bomoi”, na nzoto, na molimo, na lolenge nyonso.

⁶⁶ Makambo nyonso, pe biloko nyonso ezali mpo na biso sikawa. Ee, mokili oyo ezali koloba ete tobéli liboma, nzokande mokili mobimba ezali ya biso. Bokosángola yango ndenge nini?

⁶⁷ Ndenge nalobaki, ntango Abalayama, bomoni, azalaki na mboka na elaka; Nzambe apesaki ye yango. Batomboki bazuaki Lota, bakendeki na ye mosika. Azalaki mwana-ya-ndeko na ye. Malamu. Biloko nyonso oyo ezalaki na ekólo yango ezalaki ya Abalayama. Na bongo, azalaki na ye mobundi te. Abundáká ata mokolo moko te. Azalaki na babundi elongo na ye te. Azalaki na basáli. Kasi ntango amonaki likambo yango, ete zabolo ayaki koyiba ye eloko oyo ezalaki elaká na ye, apésaki bibundeli na basáli na ye, pe amizuélaki ebundeli. Ayebaki te lolenge nini akosala mpo na kolonga bakonzi nyonso wana. Azalaki bobele na basáli moke, kasi Nzambe alakisaki ye lolenge ya kosala. Akabolaki bato na ye, pe abomaki bakonzi yango mpenza, pe azongaki na elónga. Mpo na nini? Atiaki kondima na ye na elaka ya Nzambe, ete biloko nyonso oyo ezalaki na ekólo yango ezalaki ya ye, pe Lota azalaki eteni na yango, ezali solo, azalaki eteni na ekólo yango. Oh! la la!

⁶⁸ Pe kuna nde akutanaki na Melekisedeke, sima na etumba kosila. Bokoki komona ndenge Abalayama azalaki koya na nzela? Ayébáká te ete azalaki mobundi, kasi na ntango wana ayebaki yango. Iyo, misie. Pe akutanaki na Ye Oyo apesaki elaka yango, Melekisedeke.

⁶⁹ Sikawa tótánga na Buku ya Amosa. Nakoloba na ntongo oyo; kasi ngonga motoba te. Nakanisi te. Bomoni? Mo—motó ya liteya, ezali, *Nzela Ya Mosakoli Ya Solo*. Pe na mpokwa, soki Nkolo alingi, nakoloba likolo na *Kobimisa Péma*, na bongo, so—soki Nkolo alingi.

⁷⁰ Sikawa, nayébámi lokola mopámeli, kasi na—na—nazali mopámeli te, napámelaka bobele makambo ya mabe. Kasi ngai, biso, tosengeli kopámela mabe.

⁷¹ Sikawa, soki bokoki kofungola ba-magnetophone na bino sikawa, na esika yango, ee, ekozala malamumu. Nalingi kotánga sikawa na Amosa, mokapo ya 3. To na . . . Iyo. Mokapo ya 3 ya Amosa, bobele eteni na yango, ya Amosa 3.

Bóyoka liloba oyo YAWÉ alobi kotelemela bino, Ee bana na Yisalaele, kotelemela libota mobimba oyo nabimisaki na mokili ya Ezipito, ete,

Nayebi bobele bino kati na mabota nyonso na mokili: yango wana nakopesa bino etumbu mpo . . . masumu na bino na nko.

Bato mibale bakotambola nde elongo soki bayokani te?

Nkosi ekongala nde na zamba soki ezui nyama ya kolia te? mwana-nkosi ekonguluma nde na efandelo na yango soki ekangi eloko?

Ndeke ekokweya nde na motambo na nse soki motambo ezali te mpo na yango? motambo ekotómbwana uta na mabelé soki ekangi ata eloko te?

Kelelo ekoyulama nde na engumba, kozanga ete bato bábánga? mabe ekokweya nde na engumba, kozanga ete Yawe ásala yango?

Solo Yawe... akosala eloko moko te, kozanga ete ámonisa mabombami na ye epai na basali na ye basakoli.

Nkosi esili konguluma, nani akobanga te? Yawe NZAMBE asili koloba, nani akosakola te?

⁷² Miso na ye ekómáki mpenza mike, na ntongo wana, ntango atelemaki likolo na ngomba libanda na engumba ya Samalia. Nakoki komona ye kolekisa maboko na ye malembe-malembe na mandefu na ye ya pembe. Moi ezalaki kongala makasi. Azalaki ata kitoko te mpo na kobenda bokebi ya bato. Bokeseni monene mpenza na ba-evangeliste ya mikolo oyo! Bilamba na ye ezalaki ya kala; mandefu basanólá te. Pe akitisaki miso na engumba ya Samalia, miso na ye ebandaki kokóma mike, ezalaki ye kotala. Azalaki mpenza kitoko na miso te, kasi azalaki na YANGO ELOBI NKOLO mpo na ekólo wana.

⁷³ Ntango mosusu, mpo na campagne ezalaki koya, oyo Yawe atindaki ye na Samalia mpo na yango, ekesanaki mingi na oyo ba-evangeliste na biso ya mikolo oyo bazalaka. Azalaki na bisalelo esengeli te mpo na kolamuka ya ndenge wana, ndenge tokoki kokanisa lelo ete asengelaki kozala lelo. Kasi bomikanisela, azalaki lokola evangeliste ya mikolo oyo te. Azalaki mosakoli. Azalaki na ntina ya bisalelo ya mikolo oyo te. Azalaki na YANGO ELOBI NKOLO.

⁷⁴ Amitungisaki te na lolenge na ye, pe na lolenge ya elateli na ye te, soki asanólaki suki na ye malamú, soki bato bazalaki kotala ye to te. Azalaki na Liloba na Yawe. Yango nde likambo ya motuya azalaki kolandela: komema Liloba yango ya Yawe. Moto yango azalaki nani? Iyo. Ezalaki Amosa, mosakoli, moto ya matata, kasi ayebaki esika atelemaki. Ayebaki likambo azalaki kosala. Azalaki mosakoli ya solo ya Liloba. Pe ntina oyo ememaki ye na engumba oyo, ezalaki ete Liloba eyaki epai na ye.

⁷⁵ Pe ntango Liloba na Nkolo eyáka epai na mosali ya solo, asengeli kokende, kozanga kotala mabongisi ya ntango, to kozanga kotala ba-mpasi te. Asengeli kokende, ata ndenge nini. Soki amilengeli, soki ayoki lokola yango, soki alingi, to likambo nini mosusu; asengeli kokende, ata ndenge nini. Nzambe moto alobi, pe asengeli komema Nsango yango. Mpo,

ezali . . . Alandaka makambo ya bozóba te. Alandaka mbongo te. Alandaka lokumu te. Akendeke bobele na Nkombo na Nkolo, mpo na likambo moko. Azali na—na etinda, pe atindami na Nkolo. Pe azali Liloba na Nzambe, mpo amemaka Liloba na Nkolo. Oyo wana nde mosakoli ya solo ya Nkolo.

Liteya na ngai ezali: *Nzela Ya Mosakoli Ya Solo Ya Nzambe.*

⁷⁶ Moto na Nzambe monene oyo abangaka te, asakolaki na mikolo ya Yelobama ya mibale. Nazali na eteni ya lisoló na ye ekomami awa liboso na ngai. Asakolaki pene na mibu zomi na misato ya kopalanganisa na ye. Pe Yelobama azalaki, Yelobama ya mibale, azalaki mpenza moto ya mayele pe ya makoki mingi, lokola Yisalaele azalaki na bango na eleko moko. Azalaki moto oyo amemaki kofúluka na Yisalaele. Yisalaele ezalaki kofúluka mpenza. Kasi, eloko moko ezalaki kotambola malamumu te ná ye. Azalaki kosambela bikeko.

⁷⁷ Ezali lokola likambo moko nazaláki kotánga mokolo mosusu, namonaki lokola ekokánaki na makambo ya lelo. Ata moto azali mayele mingi ndenge nini, pe akoki kosala makambo nini, pe ata afúlúki ndenge nini, soki akei mosika na Nzambe, akoyókisa ekólo mobimba nsóni, soki akei mosika na Nzambe ná Liloba na Ye. Nazali komituna soki ekokani te na biso lelo, mpo na bato oyo balingaka komónana na television mpo na kolakisa ndenge bazali na mayele mingi, mpo na kotalisa boni bayebi mingi. Kasi nazali komituna soki bazali mpenza na yango mpo na koyamba YANGO ELOBI NKOLO. Azalaki moto ya mayele mingi, ezali solo.

⁷⁸ Yisalaele ezongaki mpenza sima. Batei na yango, banganganzambe na yango, ná bokulaka na yango, bango nyonso batikaki Liloba na Yawe. Sikawa, bazalaki kokanisa bongo te. Bazalaki kokanisa ete bazalaki ná Liloba na Yawe. “Kasi ezali na nzela oyo emonanaka malamumu na miso ya moto, kasi súka na yango ezali nzela ya kufa.” Mpo na nini bazalaki na libunga? Eloko nini ekokaki kosala ete—ete—ete moto ákanisa ete bazalaki na libunga? Ba-nganganzambe nyonso, nkóto na nkóto ya batei ná ba-nganganzambe, ná bakonzi pe bayángeli-engumba, baoyo nyonso bazalaki komibenga basambeli ya Nzambe, kasi, ata bongo, bango nyonso bazalaki na libunga.

⁷⁹ Na boye, bazalaki na bosenga ya mokonzi te mpo na kofúluka. Bazalaki nde na bosenga ya mosakoli, mpo Liloba na Nkolo, to ndimbola ya Liloba na Nkolo, eyáka na mosakoli ya solo. Ntango mosusu, na lolenge yango nde bokoki komona nzela na ye. Ezalaka mpenza nzela ya mpasi, ntango banganganzambe nyonso, ná batei nyonso, ná—ná—ná bamoni-namakambo nyonso, ná—ná bokulaka yango moko, batelemelaka ye. Kasi, ata bongo, Liloba na Nkolo eyáka na mosakoli, bobele na ye. Ye azalaka na Liloba esengeli. Ata azalaki na Biblia

ya lolenge moko bazalaki na yango, kasi Liloba ezalaki na ye. Nzambe azalaki kotatola ete azalaki na Liloba.

⁸⁰ Bango batongáki ba-ndako ya minene koleka, pe mimesano ya kosambela, pe bongo na bongo, oyo bazalaki na yango, bitumbelo batongaki bisika nyonso, ná—ná biloko ya—ya ndenge na ndenge, kasi ata bongo, bazalaki mpenza mosika koleka bamilio ya kilometele na Liloba na Nzambe.

⁸¹ Ngai moko namoni ete, ezali mpenza ndenge moko lelo, ndenge natángaki Buku oyo ya Amosa. Bosengeli kotánga yango ntango bokózonga. Bokulaka mobimba, ba-nganganzambe, bango nyonso batikaki Liloba na Nzambe.

⁸² Nalingi kotánga eteni mosusu ya Makomi oyo nazali na yango awa, mpo na kolakisa esika basáláki yango. Sikawa tótánga naino mokapo ya 2, molongo ya 4.

Yango elobi Yawe; Mpo na masumu misato ya Yuda, pe mpo na minei, nakolongola etumbu na bango te; mpo baboyi mobeko na Yawe, . . .

⁸³ Ezali Liloba, baboyaki Yango, kasi bakanisaki ete bazalaki na Yango.

. . . pe babatelaki malako na ngai mpenza te, pe makambo na bango ya lokuta ememaki bango na libunga, . . .

⁸⁴ Sikawa, bazalaki na Liloba, Biblia, kasi lokuta oyo basangisaki na Yango ememaki bango na libunga.

. . . baoyo . . . batata na bango balandaki pe yango lokola:

⁸⁵ Bomoni ntina? Sikawa, bazalaki na libunga mpo babakisaki kolimbola to ndimbola na bango moko na Liloba. Pe namonaki ete ezali mpenza lokola lelo, ndenge bato mingi balingi kobakisa makanisi na bango moko na Liloba, pe tokoti na mobulu. Oyo nde mpamela monene longwa na Nzambe, mosakoli azalaki na yango.

⁸⁶ Sikawa, Amosa azalaki mosakoli ya Nzambe, mosakoli ya solo. Moto nyonso oyo asilá kotánga makambo ya Amosa ayebi mpiko ya moto na Nzambe yango, oyo abangaka te. Bato bamonaka ye lokola moko na basakoli ya mike, mpo aúmelaki ntango molai te, kasi na bosóló atiaki epasola na mosisa ya nzete. Azalaki moko na basakoli oyo babangaka eloko moko te, pe ayaki na epakweli. Ayaki na YANGO ELOBI NKOLO. Ayebaki makambo azalaki kolobela, mpo epakweli ya Nzambe ezalaki likolo na ye, mpo na komemela bango ndimbola esengeli ya Liloba na Nzambe.

⁸⁷ Amosa aútaki na mboka, na biliki, kino na engumba ya lipéngwa monene. Akómáká naino kuna liboso ata mokolo te. Azalaki elenge mobali ya mboka, kuna mosika, kati na biliki. Wana azalaki kobondela kuna, Nzambe akutanaki na ye, pe

ayebisaki ye na ntina na nkanza ya ekólo oyo ya lipéngwa monene, oyo ye azalaki moko na bango. Pe Samalia ezalaki engumba mokonzi, moko na bingumba mokonzi na eleko wana, na nse ya bonkonzi ya Yelobama.

⁸⁸ Pe ntango atelemaki kuna na ntongo yango, likolo na ngomba, azalaki kuna ná bilamba ya kala, ya bato ya mboka, ntango mosusu putulú pe potopóto na makolo na ye, pe esika alalaki ná bilamba yango, butu na butu. Pe, nayebi te, azalaki na esika ya kosukola te na eleko wana. Ntango mosusu elekaki mikolo mingi oyo asukolaki te. Kasi yango ebebisaka kati-kati ya moto te. Lelo, bato bazali kopesa motuya mingi koleka na libanda, kasi na kati-kati mpenza te. Tomitungisaka mingi mpo na kosukola mikolo nyonso, kobongisa suki malamau, kolata bilamba mosusu, pe nyonso wana, kasi totikaka kati-kati bobele ndenge wana, kolatisa yango bilamba ya lolenge moko ya kala, ya masumu, oyo ezali kobebisa bomoto ya kati ná bindimeli pe biyambweli, pe totaleka yango mpenza te mpo na kosukola yango na mai ya Liloba oyo ekabolaka ná makambo ya mokili.

⁸⁹ Etelemaki ye likolo na ngomba na ntongo yango, azalaki kotala engumba kitoko yango, etóndaki na makambo ya mikolo wana, oyo akanisáká ata moke te makambo ya ndenge wana. Yisalaele ezalaki kati na bofúluki na yango. Esalaki boyokani na bikólo nyonso nzinga-nzinga na yango. Kitoko mingi mpenza, basi bazalaki kolata kitoko mpenza, ná—ná mibali. Balingaki bisengo mingi, kokende na masano ya kopota mbangu, masano olympique, pe makambo ya ndenge na ndenge. Kokamwa te ndenge miso na ye ekómaki mike; mpo na kitoko ya engumba te, lokola touriste, oyo akómi na New York, to na Los Angeles, oyo amoni basi oyo baláti bilamba pene na bolumbu, mibali oyo bazali kosala makambo mabé, pe masumu.

⁹⁰ Eleki mwa mikolo, baninga na ngai moko bautaki mobembo ya kolóbo mbisi, na nse na eteyelo moko ya Biblia, eteyelo ya Biblia oyo eyebani mingi. Pe kuna, bilenge basi bazalaki pembeni na nzela, na matíti, baláti pene na bolumbu, ná bilenge mibali, ntango mosusu bayekoli ya eteyelo yango, bazalaki komela masanga pe kobika na bizaleli ya mabé.

⁹¹ Sikawa, bizaleli ya ndenge wana epesaka mposa mingi na ebelé na bato ya Ameriki oyo bamibengaka Baklisto. Ntango babwákaka miso na Los Angeles, to, nasílá komona bango na mpépo, ntango tokitaka na Los Angeles; bakómá naino kuna te liboso; to na Hollywood, to—to na Floride, ná ba—mínda na bango ya pembe makasi likolo na—na ba-nzete ya mbíla. Oh, basopaka lisusu poudre na zólo na bango, pe babongisaka bipakola-pakola. Bazalaki . . . bakanisaki ete ezali eloko ya kitoko koleka oyo nyonso basílá komona. Pe, emonaka bango bato babongisi suki pe balati kitoko, kotambola na ba-balabala, bakómaka na mposa ya kokende kuna pe komóna ndenge bakoki kolata bilamba ekangaka nzoto, to kodenda wana bazali kotambola

na balabala. Bongo, bakanisaka ete yango nde ezali likambo ya kitoko mingi.

⁹² Kasi miso epakólámá na Nzambe ya mosakoli yango ekómaki mike te mpo na kitoko nyonso wana, lokola ba-touriste, kasi ezalaki mpo na kobebisama ya bomoto, ya bato babengamaki mpo na kopambolama na Nzambe. Miso na ye etalaki kitoko nyonso wana te. Ekómaki mike te mpo na kitoko wana. Ezalaki mpo na ko—ko—kozanga nsoni pe libebi ya bato oyo babéngámáká kozala baponami ya Nzambe, kasi bakómaki na bizaleli ya lolenge wana. Kokamwa te ete alobaki: “Nkosi engulumi, nani akobánga te? Nzambe alobi, nani akozanga kosakola?”

⁹³ Amonaki libebi, kokweisama. Yango nde azalaki kotala. Na ntango wana nde amonaki nyonso wana. Esepelisaki na yango ye te. Esalaki ye mpasi na motema. Mpo na nini? Azalaki mosakoli. Ayebaki makambo oyo Nzambe alakaki kopambola, pe lipamboli nini, pe lolenge bato bazalaka ná mapamboli. Pe zabolo abébisaki makambo, na eleko na ye, abongolaki oyo lipamboli ya solo ezalaki, ekomaki ko—ko—kokweisama ya bomoto; lipamboli oyo esengelaki komema miso pe mposa ya bato oyo babongwani te na mokano pe nzela ya Nzambe, pe lolenge ya bomoi ya Nzambe.

⁹⁴ Ezali mpenza bongo lelo! Batei bazali kotelema na eteyelo, kotala masumu pe libebi ya mokili oyo, bazali komona ndenge bato bazali kosala pe kobika, na sima, bazali kopambola bango, mpo bazali bato ya lingomba na bango, to ebongiseli, likambo yango eleki mpenza lisosoli ya motema na ngai.

⁹⁵ Ntango Nzambe alobi, sakólá! Soki Molimo na Nzambe esimbi mosakoli ya solo ya Nzambe, akogánga ná Liloba. Naboi kozala mopámeli, kasi nani akoki kofanda kimia? Nani akondima kotala likambo ya boye, koloba ete azali mosali na Klisto, pe kozánga kopámela yango? Etali ngai te makambo ebongiseli ekoloba, to makambo lingomba ekoloba; yango wana nazalaka moko na bango te. Bakobengana bino mbala moko. Kasi Liloba na Nzambe ezali liboso na nyonso. Soki ozali motindami, ozali na likambo ya koloba. Soki olobi likambo moko kokesene na Liloba oyo, ozali motindami auti na Nzambe te; ozali motindami ya bondeko ya ebongiseli to ya makanisi moko. Kasi motindami ya Nzambe azalaka na Liloba na Nzambe.

⁹⁶ Pe moninga na biso, na ntongo oyo, ndenge totalaki ye, azalaki na Liloba na Nzambe, mpo azalaki mosakoli ya solo ya Nkolo.

⁹⁷ Sikawa, bakanisaki ete bazalaki na—na ndimbola na yango, pe bamilobelaki: “Ee, ya solo, bótála makambo tozali kosála.”

⁹⁸ Sikawa, likambo ezali ete, tomoni ye kotelema wana, likolo na ngomba, na ntongo oyo, kotala engumba na mosika. Aningisi motó, atali; miso na ye ekómi mike. Azui loboko ya elamba

na ye pe apangwisi motoki na elongi na ye, pe putulú. Moi makasi ya kongala ebeti ye na libandi. Mandefu na ye milai; azali kosimba-simba yango. Amonaki kitoko yango te. Amonaki masumu. Esepelisaki ye te. Esalaki ye mpassi.

⁹⁹ Mpo na nini alobaki te: “Ngai, Moyisalaele, bótala ndenge ekólo na ngai efúluki”? Ndenge nini akokaki koloba bongo, wana azalaki mosakoli ya solo ya Nzambe, ayebaki mbano na yango, pe makambo esengelaki kokómela likambo ya boye?

¹⁰⁰ Totia ye likolo na ngomba lelo, pe ákitisa miso. Tika ete átala Jeffersonville, bato oyo bamibengaka Baklisto. Tika ete átala esika nyonso na Amerika mpo na koluka bato oyo bamibengaka Baklisto. Miso na ye oyo epakólámá na Nzambe ekokóma lisusu mike. Maboko na ye ekokangama na mandefu na ye. Mpo na nini? Akomóna kitoko pe kofúluka te, oyo mokili ezali komona. Azali komóna ko—kotangwa mosika na Nzambe. Azali komóna kokweisama ya bomoto ya bato. Azali komóna ekólo kozonga sima. Azali komóna kopolá kati na lingomba. Akosala lisusu nini soki kokómisa miso na ye mike te, pe koyóka mposa makasi ya kokóta kuna, boye akoki kopanza yango na biteni-biteni?

¹⁰¹ Bongo soki episkopo moko akutanaki na ye kuna, pe alobaki: “Sikawa, ozali mosakoli na Yawe? Sikawa, tokoyebisa yo makambo okoki koloba pe oyo okoki koloba te.” Bokanisi ete alingaki koyoka? Bongo soki balobaki: “Bóya kokota na ebongiseli na biso sikawa, pe tokosunga bino na campagne na bino”? Bokanisi ete alingaki koyoka? Te. Nakoki kokanisa yango te, kobima na moto ya ndenge wana. Te.

¹⁰² Atindamaki na Nzambe. Azalaki na ntina ya lisungi na bango te. Azalaki na Liloba na Nzambe, epakweli ya Nzambe, ntango ebongisami ya Nzambe. Ayáki na YANGO ELOBI NKOLO. Hu-huh. Wana nde mosakoli ya solo. Asalaka mobembo ndenge wana. Asalaka mobembo na eloko mosusu te, bobele YANGO ELOBI NKOLO.

¹⁰³ Engumba kitoko boye ya Samalia, Yisalaele ya lolendo, bato na mayele mingi boye, batei ná ba-nganganzambe na makambo minene boye, balingaki nde koyamba mwa moto oyo ayebani te? Ntango mosusu elobeli na ye ezalaki mabe mpenza. Autaki na libota ya babólá na biliki. Atikaki ndako, abéngamaki na Nzambe, akendéki na biliki mpo na koyekola Nzambe ná Liloba na Ye, pe akómaki mosakoli. Yawe akómisaki ye yango kobanda mbotama na ye.

¹⁰⁴ Basakoli babotamaka bongo, bazalaka motindami ya eleko, Nzambe, na boyebi na Ye makambo liboso, ayebaka eleko yango pe Atiaka ntóma na Ye kuna mpo na kopámela masumu.

¹⁰⁵ Engumba ya kitoko wana ekokaki koyamba ye? Bokanisi ete basi wana balingaki kotia matoi na maloba na ye? Bokanisi ete ba-nganganzambe wana balingaki koyoka ye? Ee, te, misie. Azalaki na mokanda ya etinda moko te kouta na ebongiseli

moko. Akokaki koloba te ete: “Bafalisai batindi ngai.” Akokaki pe koloba te ete Basadukai batindaki ye. Azalaki na mikanda ya etinda te. Azalaki na kálati ya lingomba kouta na lisanga moko ya bato te. Azalaki na moto moko te ya kotinda liboso mpo na kobongisa mayangani na ye. Esalamaki te été Bafalisai nyonso básála mayangani ya bomoko pe—pe batéi bália bilei ya ntongo esika moko, pe kosangisa makambo nyonso mpo na kobongisa mayangani na ye, ata bayebaki ete azali koya. Bayebaki na bango ye te. Azalaki na kálati ya lingomba te. Azalaki na mikanda ya etinda te. Azalaki na mokanda moko te kolakisa ete atindami na bato.

¹⁰⁶ Kasi azalaki na YANGO ELOBI NKOLO. Yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Azalaki na YANGO ELOBI NKOLO. Soki azalaki na YANGO ELOBI NKOLO, ekeseni mpenza mingi na makanisi ya bato tozali na bango awa. Yango nde nyono asengelaki na yango. Soki ayaki na nzela *oyo*, alingaki koya na nkombo ya lingomba. Soki ayaki na nzela *Oyo*, ayaki na Nkombo na Nkolo. Na bongo, mosakoli ya solo ayaka ntango nyonso na nzela ya Nkombo na Nkolo. Ntango nyonso, ayaka na Nkombo na Nkolo.

¹⁰⁷ Sikawa, akokaki kolakisa ba-kálati ya lingomba te, kasi a—azalaki na Liloba na Nzambe. Pe yango nde Nzambe atindaki na bato. Sikawa, bato bamisalelaki bibongiseli. Bazalaki na bitongá mike-mike ya ndenge na ndenge, yango nde bato basalaki. Kasi Amosa azalaki na yango te. Azalaki bobele na YANGO ELOBI NKOLO. Yango nde azalaki na yango.

¹⁰⁸ Nakoki kokanisa ba-nganganzambe wana, na ntongo, bautaki na mwa, na ntongo ya sabata, bazalaki na mwa liyangani ya mabondeli, bongo na bongo, mwa liyangani ya komibulisa, pe—pe bazalaki kozonga. Bazalaki kobeta mwa masolo na ntina na moto monene Mose, oyo abikaki na ntango moko, pe moto monene mosusu oyo abikaki na ntango mosusu. “Kasi, oh, mikolo ya ndenge wana esílá koleka sikawa. Bino boyebi mokonzi-ya-ekólo na biso ya sika, bokulaka na biso ya sika pe nyonso tozali na yango,” bazalaki kolobela makambo ya ndenge wana, pe kozonga na ba-ndako.

¹⁰⁹ Kasi tálá moto moko ayei kuna, makambo yango etali ye te. Ayei na YANGO ELOBI NKOLO. Bomoni? Yango nde nzela ya mosakoli. Boyokani moko te, ayebaki eloko nini ezalaki liboso na ye, ayebaki ete nyonso ekotelemela ye, ayebaki ete bakoboya ye, ete bakoyamba ye te. Kasi ayaki na Nkombo na Nkolo.

¹¹⁰ Yesu ayebaki ete Kalvari ezalaki liboso na Ye, kasi Ayaki na Nkombo na Nkolo. Bomoni? Yango nde nzela ya mosakoli ya solo.

¹¹¹ Azalaki na Liloba na Nkolo mpo na ekólo. Kasi Liloba ya solo ya Nkolo, ekomaki mopaya mpo na bato yango. Kasi, bakanisaki ete bazalaki na Yango. Nabanzi ete ezali kokota na

bozindo. Bakanisaki ete bazalaki mpenza basantu pe basambeli, kasi Liloba na Nzambe ya solosolo, bayebaki yango te ata moke te.

¹¹² Ezali pe bongo lelo. Liloba ya Nzambe ya solo, oyo etalisami polele, ba-Pantekotiste mingi bayebi yango te. Ndimbola ya solosolo ya Liloba, minioko pe bilakeli mabe ya solosolo, mapamboli ya solosolo ya Nzambe, eyebani mpenza te na bato mingi oyo bamibengaka bato ya lingomba ya bosantu, Baklisto. Bayebi na bango yango te. Bayebi yango te. Lobelá bango Yango. “Toyóká naino likambo ya boye te.” Nzokande, bibongiseli na bango ezali kokóla pe kofúluka, bandimi bazali ntango nyonso kokóma mingi koleka pe mingi koleka, pe bibongiseli mingi koleka ezali kobakisama mbula na mbula.

¹¹³ Bakanisaki ete eloko nyonso oyo ekokómela bango esengelaki kouta bobele na bitóna na bango moko. Na bosóló, bayambaki ye te. Bakosálá pe bongo lelo. Basílákí kobosana ntango molai ete “Nzambe azalaki na makoki, longwa na mabanga oyo, ya kotelemisa basakoli ya solo mpo na Nzambe.” Nzambe azali na makoki, longwa na bato ya zámhá. Azali na makoki, longwa na mabanga oyo, ya kotelemisa bato oyo bakozua ngámbo ya Liloba na Ye, pe bakosakola Solo na Nkombo na Ye. “Kotia epasola na mosisa ya nzete.” Kotika biteni kokweya. Ezali na ntina te soki azali na boyókani to azangi boyókani. Kasi yango nde nzela ya mosakoli ya solo.

¹¹⁴ Bato mosusu bakanisaka ete ezalaka pete mpo na ye. Bayebi te likambo bazali koloba. Bamemaki ye na engumba likolo na likálo oyo ebéndami na ba-mpunda pe ebongisami malamau te, pe ba-nganganzambe mikonzi batelemi wana, ná bikoti ya milai na mitó na bango, mpo na kogúmbamela ye: “Moto na lokumu Dokotolo *Songolo-Mpakala* azali koya.” Oyo wana elingaki kozala mabongisi ya bibongiseli.

¹¹⁵ Lokola ntango Mokonzi ya bato nyonso ayaki, Ayaki lokola, Ayaki na nzela ya eliélo ya bibwele, eliélo ya ba-ngombe. Ayaki ata moke te na lokúmú pe nkembo, kasi Ayaki na komikitisa ya Bébé oyo abótami na eliélo ya ba-ngombe. Aмоса ayaki te. . . Liloba na Nkolo; mpo *azalaki* Liloba na Nkolo. Liloba na Nzambe nyonso, ezali moto te; ezali Nzambe.

Yesu alobaki: “Ezali Ngai te oyo asalaka bikamwa te.”

Balobaki: “Ozali Moto, Ozali komikómisa Nzambe.”

¹¹⁶ Alobaki: “Na bongo, soki Nazali kosal misala na Nzambe te, bóndimela Ngai te. Kasi soki misala ezali komilobela, bóndimela misala, soki boboi kondimela Ngai.”

¹¹⁷ Aмоса azalaki Liloba na Nzambe oyo ezalaki kotambola na nzela. Akotaki, kozanga bokóndé, pe kozanga elateli ya mokili. Ayaki na nguya ya Molimo.

118 Liloba na Nzambe eyaka nde bongo. Na endimeli ya ebongiseli te, na likambo moko lokola mwasi na eteyelo te; kasi Eyaka na nguya ya Molimo, mpo na kotalisa Nzambe na ekólo pe liboso na bato. Ezali na bokesene. Ekeseni mingi mpenza!

119 Sikawa, likambo yango mpenza, babosanaki yango ntango molai, ete longwa na mabanga, Nzambe akoki kotelemisa basakoli ya solo. Basengelaki te...Ebongiseli na bango esengelaki kotelemisa mosakoli ya solo te, mpo ntango mosusu ekokaki kosala yango te. Mpamba te, soki ésalemaka, alingaki kozala mosakoli ya ebongiseli.

120 Kasi, Nzambe nde atelemisaka! Nzambe azuaka eloko Ye alingi. Na momesano, Azuaka eloko mpamba mpo na kosala mosala na Ye; kotalisa ete Ezali Nzambe. Soki moto avímbi na loléndo, pe akanisi ete azali eloko moko, na bongo, Nzambe akoki kosalela ye te, mpo atóndi mpenza na ye moko.

121 Yango nde likambo na lingomba ya Baklisto lelo. Bazali kokanisa ete bazali eloko moko. Biblia elobi: “Ntango moto akanisi ete ayebi likambo, ayebi eloko moko te na oyo asengeli koyeba.” Lelo mbéba ezali ete, totóndi mpenza na loléndo, totóndi mpenza na bokosi, totóndi mpenza mayele ya kelasi, totóndi mpenza na lolenge ya kosambela, kasi toyebi eloko moko te likolo na kobikisama ya Liloba na Nzambe. Yango nde ngámbo na yango ya mawa. Iyo.

122 Basíláki kobosana ete: “Longwa na mabanga oyo, Nzambe akokaki kotelemisa bana mpo na Abalayama, to kotelemisa basakoli ya solo ya Liloba.”

123 Esengeli na bango te kouta na eteyelo moko. Nzambe atángisaka bango. Esengeli na bango te kozala na ba-diplóme minei ya université. Esengeli na bango te kozala ba-Licencié na Lettre, pe—pe kozala na ba-Doctorat, pe bongo na bongo. Esengeli na bango kozala na yango te. Nzambe azuaka eloko nyonso oyo Alingi, mpo na kotia Liloba na Ye kati na yango. Asalaka yango ndenge nini? Amonisaka Yango pe atalisaka Yango polele.

124 Bayebaki te na eteyelo ya likindo nini oyo Yesu atángaki. Ata na moko te. “Atángáki na eteyelo nini?” Ata moko te. Kasi Azalaki na nini? Azalaki na Nzambe, pe Azalaki Liloba. Bakokaki kotalisa ata eteyelo moko te.

125 Pe Nzambe naino abimísá moto moko longwa na eteyelo te. Bóluka na histoire soki bokomona esika Asálá yango. Ezali te. Azuaka moto oyo auti esika mosusu, oyo azali na eloko moko te, elikia moko te mpo na yango. Na sima, Amemi ye pe Atii Liloba na Ye kati na ye, pe Amitalisi. Yango nde likambo Azalaki kosala awa, kati na Amosa. Malamu.

126 Sikawa, Liloba ya Amosa etatolamaki na Nzambe, na eleko wana, na mikolo na bango moko. Kotatol-... Nzambe atatolaki

ete Liloba ya Amosa ezalaki, ete azalaki, azalaki na Liloba na Yawe.

¹²⁷ Pe soki ayei epai na biso sikawa, sika-sikawa, bokanisi ete ekólo na biso ná bato na biso bakoyamba moto ya bongo? [Losambo balobi: “Te.”—N.D.E.] Bokanisi ete ba-Batiste bakoyamba Amos? [“Te.”] Ba-Methodiste? [“Te.”] Ba-Presbiterien? [“Te.”] Ba-Pantekotiste? [“Te.”] Ba-katoliko? [“Te.”] Te, misie. Te. Na bosóló, akoyambama te.

¹²⁸ Tómema ye mwa moke pe tókómisa ye awa, mwa moke, pe tótala soki bakoyamba ye tó te. Tótala naino soki akokaki . . . soki mangomba na biso ekoyamba ye lelo tó te.

¹²⁹ Likambo ya liboso akosala, akoyókana na ebongiseli moko te, mpo ekeseni na Liloba. Iyo, misie. Akokweisa mimesano na biso nyonso. Ezali solo. Malakisi nyonso, bindimeli nyonso, bibongiseli nyonso, akokweisa yango nyonso.

Nazali kokanisa, namonaka bayángeli mosusu ya ba-Pantekotiste oyo balobaka: “Ee, nkembo na Nzambe! Soki ye . . . Ee, tolingi koyamba moto wana na engumba na biso te.”

¹³⁰ Bongo, bokanisi ete ba-Presbiterien ná ba-Batiste bakosala nini? “Ee, moínga wana, tolingi ye te na etúká na biso mobimba. Azali bobele mo—moto ya libóma.” Bakokoma mokanda mpo na kotia ye na boloko, soki bakokoka, mpo bámona ye lisusu te ba-balabala.

¹³¹ Kasi bokanisi ete bokoki kokanga ye kuna? Oh, te. Bokoki kotia Liloba na Nzambe na bolókó te. Te, te. Ekobima ata ndenge nini. Bibende ya boloko efungwamaki na butu moko, ntango bamekaki kokanga Yango na bolókó. Pole moko ekotaki pe ekangolaki ye.

¹³² Te, na bosóló, a—akondima ata moke te lolenge na biso ya kosala. Malamu. Akobanda kosala nini? Kobuka yango nye. Mpo na nini? Azali mosali na Nzambe. Akokende sémba na Moboko, mpo na kobanda mayangani na ye, akozonga kuna mbala moko, mpo na kobuka bindemeli yango nyonso, pe akozonga na Moboko. Moboko ezali nini? Likolo na Liloba na Nzambe. Malamu. “Likolo pe nse ekoleka, kasi Maloba na Ngai ekoleka te.” Na yango, akobuka bibongiseli nyonso, bindimeli nyonso, malakisi nyonso, akotia yango libanda pe pembeni, pe akogángela yango makasi Libela.

¹³³ Bokanisi ete ba-Pantekotiste bakoyamba ye? Te, misie. Ba-Batiste? Ba-Presbiterien? Te, misie. Ba-Nazareen? Ba-Pèlerin de la Sainteté? Bakoyina ye. Na bosóló. Bokanisi ete bakokende kokutana na ye na—na mótuka ya ntálo mingi, mpo na komema ye na engumba? Bakobondela ete moi étumba ye kuna. Bakotia bipekiseló, mpo na kopekisa ye kokota na engumba. Ee, mayangani ya batei ekosalema lisusu mingi, na engumba mobimba, koleka oyo bosilá komona na bomoi na bino. “Moto ya libómá wana ákota na engumba oyo te.”

134 Kasi, ata bongo, azalaki na YANGO ELOBI NKOLO. Bomoni? Yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Ye atiolamaki. Na bosóló. Akendeki sémba na Moboko, mpo na mayangani na ye. Asengelaki na ye te. Alobaki te ete: “Sikawa, nalingi été bino ba-Metodiste nyonso, bóyá sikawa kosunga ngai. Nasengeli na bino, ba-Batiste. Nasengeli na bino nyonso bozali awa. Bino nyonso, ba-Pantekotiste, bolobaka ete bino nde etongá ya suka oyo Nzambe akobenga, nalingi ete bino nyonso bóyéla ngai, pe nalingi ete bósunga mayangani na ngai.”

135 “Obátisaka ndenge nini? Elembo mpenza ya Molimo Mosantu ezali nini?” Mituna yango, bakobamba ye yango na elongi. Pe ntango akozonga ná Solo ya Biblia, bakoboya ye. Kasi yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Asengeli kokutana na makambo nyonso wana. Bomoni? Na bosóló.

136 Tokoyamba ye te. Te, misie. Ya biso—ya biso . . . Tokondima ata moke te. Tokondima mayangani na ye ata moke te na—na ekólo na biso. Te, ata moke te. Ee, toyambaki ye te. Te, misie. Kasi ayaki pe azongisaki Lingomba na Liloba, mpo Yango ezali moboko. “Moto nyonso oyo akotia moboko mosusu, ezali zelo ya kozindisa. Bobele likolo na Moboko *oyo*, Nzambe atongi Lingomba na Ye, likolo na Malakisi ya bantóma.”

137 Ndenge nazalaki koloba mokolo mosusu; moto moko azalaki kolobela e—epóngelo, pe atángaki nkómbó ya bato mingi, ndakisa Santu Francis pe Santu Cecile, ete abondelaka mpo na bato, mpo na kobimisa bango na epóngelo, pe apesaka makoki ya ndenge wana. Makoki yango ezali kati na Makomi te. Bato yango bazali na makoki te. Bantóma bazalaki na makoki ya Makomi. Pe, mpo na ngai, soki ekeseni na bango, ezali lokuta.

138 Nandimaka mpenza epóngelo, kasi nandimaka ete ezali sika-sikawa. Bozali kopetola milimo na bino mpenza. *Epóngelo* elakisi “kopetola”. Ntango omoni ete osali likambo moko ya mabe, kende kopetola yango pe kobimisa yango, na nzela ya koyambola, kolela, kokila pe kobondela.

139 Moto moko asekaiki ata ngai, ntango Nkolo ayaki awa, eleki ntango molai te pe apesaki ngai emononeli. Nazalaki ntango nyonso na mposa ya koyeba likambo ya kokanga nyoka yango singa. Nazalaki ntango nyonso komituna ekosalema ndenge nini. Nasengelaki kotia litámbe yango ndenge wana. Nzokande, yango ezalaki likambo nazalaki na mposa na yango, bomoi na ngai mobimba. Na bongo, nabandaki kokila pe kobondela. Balobaki: “Mpo na nini ozali kosala bongo?”

140 Nalobaki: “Kuna, Alobaki ete nazalaki mpenza sembo te.” Sima na Ye koya, bongo, nalingaki komipetola. Kozela kino mokolo ya liwa te, mpo sángó moko áluka kopetola bino. Bópetola milimo na bino!

141 Kasi, bomoni, balongolaki yango na Liloba oyo ezali na makoki, pe bapesi yango na maboko ya biyambweli ya bato, mpo

na kokótisa mbongo na lingomba, mpo été, batálaka makambo ya mokili, lingomba ya mokili, ba-nguya minene na mokili, ba-nguya ya politiki. Kasi Nzambe atálaka Liloba na Ye. Pe liloba nyonso oyo ekeseni na Liloba na Nzambe ezali lokuta. Mpo na ngai, ezali Liloba, to eloko moko te. Iyo, misie. Iyo, misie.

¹⁴² Akendeki mbala moko na Moboko. Abukaki makambo yango na biteni. Asengelaki kosala bongo. Soki Amosa azalaki awa lelo, akokaki kosala eloko mosusu te. Akokaki kosala eloko mosusu te, mpo, bomikanisela, azali mosakoli ya solo ya Nzambe, oyo Liloba eyaka epai na ye. Akokaki kosala eloko mosusu te, bobele kozonga na Liloba. Ata soki ba-Pantekotiste nyonso ya ekólo basanganaki zonga-zonga na ye, koloba: “Misie Amosa, biso tondimi ete ozali mosakoli, kasi osili kobima libanda na Liloba. Tolingi kosembola yo.” Akangamaki na Liloba. Azalaki na eloko mosusu ya kosala te, mpo azali mosakoli. Azalaki na ntina ya koyokana na bango te. Azalaki na Nsango ya kopesa. “Pe bato nyonso oyo Tata apésáki Ngai, bakoya epai na Ngai.” Akoteya Liloba, pe akoteya Yango mpenza ndenge Ezali na Biblia, yango wana toboyaki ye. Ezali solo.

¹⁴³ Ata Ezalaki nini, Liloba na Nzambe eyaka na basakoli, ndimbola na bango ya Liloba, ndimbola ya solo.

¹⁴⁴ Ntango nyonso Yisalaele ezalaki kobima na molongó, Nzambe azalaki kotindela bango mosakoli ná bilembo pe bikamwa, mpo na kolimbola Liloba yango. Pe azalaki koyeba yango ndenge nini? Alobáki: “Soki mosakoli yango alobi, pe ekokisami, bongo ezali ya solo.” Azalaki kotatola basakoli na Ye, ete bazalaki na solo.

¹⁴⁵ Yesu alobaki: “Ye oyo akondimela Ngai, misala mizali Ngai kosala, ye pe akosala yango. Na yango nde bokoyeba. Bilembo oyo ekolanda baoyo bakondima.”

¹⁴⁶ Ndenge nini bakoki koloba été azali mosakoli ya Nkolo, pe aboya Liloba mpenza ya Nzambe? Ndenge nini moto akoki kobatisa na Nkombo ya “Tata, Mwana pe Molimo Mosantu”, na bibiangelo wana, pe koboya Nkombo mpenza ya Yesu Klisto, na ntango oyo ezali ata na eteni moko te ya Makomi kati na Biblia mpo na kondimisa makanisi na bango? Ntango mosusu nazali koloba makasi pe kopámela, kasi ntango ekoki mpo na kokóma bongo. Ezali Solo.

¹⁴⁷ Ndenge nini bato bakoki komibenga Baklisto lelo, wana bazali komikotisa na makambo nyonso; basi bazali kokata suki, kolata ba-kupé, komela makaya, kokende na ba-cinema, kotala ba-filme ya ndenge na ndenge, pe kobika mabe? Bóloba na ngai te ezali Molimo Mosantu? [Losambo balobi: “Te.”—N.D.E.] Bómeka ata moke te kolobela ngai yango. Bino, bopesaka Nzambe mpasi na libumu na Ye, soki likambo ya ndenge wana ekokaki kosalema. Iyo. Nandimi mpenza ete bozali kososola.

Komibenga ndenge wana, ndenge nini likambo ya bongo ekoki kosalema? “Bakobana na mbuma na bango.”

¹⁴⁸ Akogángela pe kokweisa mwasi nyonso oyo akati suki. Ndenge nini akokaki kosala eloko mosusu? Azali mosakoli. Pe yango ezali Liloba. Akoloba: “Bino ba-Jezabele!” Akozala na makambo makasi liboso na bango. Mpo na nini? Azali mosakoli. Asengelaki kokangama na Liloba. Ezali solo. Bokanisi ete basi yango bakotika? Te, misie. Bakoloba: “Aleki ndelo. Azali mabe lokola Polo ya kala azalaki, na Biblia, moyini ya basi.”

¹⁴⁹ “Bino, etongá ya bakósi oyo, Baklisto ya maloba. Ata bomeki kobika lokola basantu ndenge nini, ezali ata na ntina moko te. Ntango nyonso oyo ozali koboya Liloba na Nzambe pe ozali komikokisa na Yango te, ozali mosumuki, mozangi kondima,” akoloba bongo. Alingi te. . . Kotia, atiaki epasola sémba na mosisa ya nzete. Atiaki moto moko pembeni te. Azali mosakoli, pe yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Bakangamaka na Liloba yango, ata ezali nani. Soki ezali mama to papa na bango mpenza; ezali na bokesene moko te. Yesu asalaki yango. Abengaki ye ata moke te mama; azalaki yango te. Ye azalaki Nzambe. Nzambe azalaka na mama te. Soki bongo, nani azali tata na Ye? Hmm, hmm.

¹⁵⁰ Agángelaki pe akokweisaki bango. Akweisaki bibongiseli nyonso, mpo ata moko na bango te etongami likolo na Liloba. Namoni ata moko na bango te. Kaka ntango bakómi ebongiseli, mbala moko batelemeli Liloba. Na bongo, ndenge nini . . . mosakoli akoki kopambola eloko oyo Liloba ekweisi? Ata bongo, ata aboi kosala yango, kozokisa ndeko na ye, kasi asengeli kaka kosala yango mpo azali mosakoli. Azali etaliseli ya Liloba ya solo ya Nzambe, pe abimaka libanda na Yango te, ekosalema ata moke te; lilako sima na lilako, pe molongo sima na molongo. Bomoni likambo nalingi koloba? Nzela ya mosakoli ya solo.

¹⁵¹ Bato boni balobaka: “Nkolo, nakosepela soki Okomisi ngai mosakoli”? Asalaka bongo te. Te. Asalaka bongo te.

¹⁵² Akokweisa bizaleli nyonso mabe ya mangomba, baféti ya lisano ya loto ná makambo nyonso oyo basalaka, kobéta bakálati, komela súpu na mpokwa. Akokweisa yango nyonso. Akogángela yango mpo ézonga esika euté na lífelo.

¹⁵³ Bokanisi ete bokoyamba ye? Te. Lingomba ya lelo ekoyamba ye te. Ba-Pantekotiste bakoyamba ye? Ee, akokota kuna, koloba: “Bino ba-Jezabele oyo bakátá suki, boyebi te nini YANGO ELOBI NKOLO elingi koloba? Bobimaka libanda na mwa bilamba oyo ekangi lopo, boyebi te ete bokweisami na kosala ekobo mikolo nyonso ná mibali nkama na nkama?” Yango nde makambo akoloba.

¹⁵⁴ Bokoloba: “Ee, mobange ya mpamba wana! Mobange wana ya suki pembe ná libandi, bólongola ye na eteyelo wana. Bino, likita ya bayángeli misolo, basungi, bóbimisa ye libanda awa.”

155 “Ee, bino bakósi, bato na mawa oyo.” Solo. Aмоса akolobela yango polele. Bongo bokomilobela: “Tozali . . . Tozali bato ya etonga *oyo*. Tozali bato ya etonga *oyo kuna*.” Bozali bato ya zabolo, tata na bino, mpo ye nde aboyaka Liloba.

156 Okoloba: “Nalobaki minoko na sika.” Na sima okati suki? “Nkembo na Nzambe! Aleluya!” Kasi Biblia elobi: “Ezali—ezali malamau te—malamau te, mpo na mwasi kobóndela ná suki bakátá ndenge wana.” Na sima ozali komibenga Moklisto. Nsóni na yo. Mibenda esika moko na litúmu, bongisa bomoi na yo ná Nzambe.

157 Olati mwa bilamba wana ya mikuse, pe okei komitanda na libanda, na ntango oyo oyebi malamau mpenza ete ozali kosala ekobo ná mibali mokama, mikolo nyonso. Alobaki, Yesu moto alobaki bongo: “Moto nyonso akotala mwasi mpo na kolula ye asali na ye ekobo.” Mwasi moto amitalisaki, pe osalaki yango na ya yo . . .

158 Wana, bino, bosíli kokufa na makambo ya mokili. Bosíli kosekwa longwa na yango, ndenge nalobaki na ebandeli. “Okobóngola motó na yo na nsóni. Miso na yo ekokóma mike liboso na lisumu ya nsómo boye, esika ya kotala basi mpo na kolula bango. Bino mibali oyo bosalaka bongo, pe bozali komibenga Baklisto.” Yango nde akoyebisa bino. Nazali komeka kozua Maloba na ye na ntongo oyo. Ekozala Maloba na ye. Mpo, ye, bomikanisela, azali mosakoli ya solo. Asengelaki kokangama na Liloba wana. Iyo. Ngai, nazali bobele kozongela Maloba na ye. Esili. Mpo, soki boyei na ye, azali Liloba. Na bongo, Liloba Yango moko, yango oyo. Ntango mosusu bomoni moto yango te, kasi bozali na Liloba na ye, mpo azalaki na Liloba na Nkolo.

159 Akokweisa malakisi nyonso ya bato, lokola libatisi “na nkombo na Tata, Mwana, Molimo Mosantu.” Akobwaka likambo yango sémba mpo élimwa Libela. Akokweisa yango, kino ata nsolo na yango ekotikala te. Iyo, misie.

160 Bato boni kati na bino, bato boni awa na losambo na ntongo oyo bakoyamba ye, na makambo yango?

161 Na bongo, bango, bato oyo ya Nkombo na Yesu, ba—bakoloba: “Oh, tokoyamba ye na makambo yango.” Na sima, ebongiseli na bino, akogángela bino mpo na yango. Ezali solo. Basi na bino oyo bakátá suki, ná bino baoyo bopesaka yango nzela. Ezali solo. Mibali na bino, lolenge basalaka pe bizaleli na bango. Ya solo.

162 Bato mingi balobaka: “Ezali malamau kozala mosakoli.” Ezali bongo, soki obelemi mpo na kosundola makambo nyonso ya mokili mpo na kokangama na Nzambe ná Liloba na Ye.

163 Te, tokoyamba ye ata moke te, bibongiseli na biso ya lelo. Na bosóló te, tokozala na likambo ya kosala na ye te.

164 Boyoka ndenge akweisaki yango. Alobaki: “Bobele Nzambe, oyo bolobaka ete bondimeli, Akoboma bino.” Bokosala na yango

nini? Nzambe mpenza, oyo ba-Pantekotiste bandimeli, mpo na misala ya mbindo mpenza ná makambo oyo basalaka pe bapesaka nzela na yango, Nzambe yango mpenza akosambisa bibongiseli wana. Ezali solo. Ezali mpenza yango nde Amosa ayebisaki bango.

¹⁶⁵ “Oh,” balobaki, “tozali na Abalayama. Tozali na—tozali na oyo. Tozali na mibeko. Tozali na ba-nganganzambe. Tozali na basakoli.”

¹⁶⁶ Oh, ndeko, miso yango ekómaki mike ntango atalaki bango, pe agángaki mpo na kokotisa Liloba yango kati na bango. Iyo, misie. Ya solo. Bayambaki ye te. Te, misie. Alobaki: “Malakisi na bino ya bato, ekoboma bango.” Yango nde akoyebisa bino lelo. Akoloba ndenge alobaki eleko wana. Alobaki: “Bobeles Nzambe oyo bozali kotongela ba-losambo, ntango mosusu ya ba-dollar milió na milió, bisika ya bule oyo bozali kotongela Yawe, oyo bolobaka ete bolingi, bobele Nzambe yango akoboma bino, mpo bozali koboya Liloba na Ye.”

¹⁶⁷ Ezali pe ndenge moko lelo! Bobele Nzambe oyo Amerika elobaka ete esalelaka, akosambisa ekólo oyo pe akobebisa yango. Nakanisi ete ezali kokita mpenza na bozindo kino bokoki ata moke te komitangola na yango. Bobele Ye oyo bolobaka ete bolingi, ná biyambweli na bino moko ya bato, ná bomoi ya mbindo pe kokweya oyo ezali kati na bino, mosika na Liloba na Nzambe, Akoboma bino mokolo moko. Ezali YANGO ELOBI NKOLO. Eloko mosusu etikali te mpo na bango.

¹⁶⁸ Bómikokanisa na Liloba! Bazali koteya bango Nsango-malamu; kokende na ekólo mobimba; koyebisa bango Solo. Batei bazali koswana pe kotia makelélé, kosala bisalela. Bato bazali kokweisa yango. Bibongiseli ezali kobengana bino. Basi bazali koningisa motó, pe baboyi kotika suki na bango kokóla, kaka mpamba. Bazali kolata bilamba ya ndenge wana, mbula na mbula. Ezali lokola kosopa mai na mokongo ya libata. “Bongo bozali koloba ete bolingi Nzambe?”

¹⁶⁹ Alobaki, Yesu alobaki: “Bozui mimesano na bino pe bosali ete Mibeko ya Nzambe ézanga nguya.”

¹⁷⁰ Yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Bomoni? Ezali nzela ya pete te. Ezali likambo bato nyonso bakaniselaka te.

¹⁷¹ Kopumbwa-pumbwa pe kogánga, bato nyonso bazali kosimba-simba yo na lipeka, bongo ezali elembo ete ozali mosakoli ya solo te. Ezali mpenza moko na bilembo kotalisa ete ozali na eloko oyo ozali kolobela te.

¹⁷² Mokolo nini basimbaki-simbaki ye na mokongo, bobele soki ezalaki mpo na litomba na bango, boye te? Nini? Alingaki kobaluka pe kokweisa bango. Ya solo. Bakokaki kosimba-simba Amosa na mokongo te. Bakokaki kosimba-simba Eliya na mokongo te. Apesaki nzela na makambo ya bongo te. Te, misie. Ayebisaki bango Solo ya Nzambe. Pe soki Lola ezali monene

mingi, pe ezali esika tozali kokende, na bongo, soki tokoki kotósa makambo mike-mike te, ndenge nini tokotósa Molimo Kuna? Tosengeli komikokanisa na Liloba. Yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Ata ezali kopasola ye motema mpo na koloba Yango, iyo, asengeli kopasola ekólo na biteni, ná Yango. Ezali solo. Kasi yango nde nzela.

¹⁷³ Agángelaki yango. Oh! la la! Boyebi likambo alobaki na bango? “Mobulu,” soki botali awa, alobaki, “ezali kati na bokulaka na bino te, ezali kati na bino.” Yango nde alobaki. Iyo. “Mobulu kati na lingomba, bosantu na bino ya libanda, yango nde eboto mobulu.”

¹⁷⁴ Ntina oyo communisme ezali kokota na ekólo lelo, ezali mpo na communisme te. Ezali mpo na lingomba. Ezali mpo na bato. Lelo bazali komibenga Baklisto. Bazali koyemba lokola Banje. Babongisaka mingongo kitoko, pe bazali na ntóki ya maloba, lokola bakóló-na-Banje; kasi bazangi kondima Liloba na Nzambe, lokola ba-zábolo. Ezali solo. Bazali koyemba lokola bakóló-na-Banje, kolata lokola nayebi-te-nini, kasi bazali koboya Liloba na Nzambe.

¹⁷⁵ Moto, motei na eteyelo, oyo ateleme wana pe abengami Molakisi, Reverend, soki otuni ye: “Biblia elobeli libatishi na ‘Nkombo na Nkolo Yesu Klisto,’ to, ‘Tata, Mwana pe Molimo Mosantu?’” Akoseka yo mpenza pe akopona “Tata, Mwana pe Molimo Mosantu.” Bongo, omibengi mwana na Nzambe?

¹⁷⁶ Basi, ata bayebi ete Biblia ekweisi bango mpo na kosala makambo mosusu, kokata suki na bango, kobika lokola mokili, kolata bilamba ya nsóni pe makambo ya ndenge wana, kasi bazali kokoba kosala yango, ata bongo; pe bazali koloba minoko na sika, kopumbwa-pumbwa, kogánga, kozala na ba-moziki ya bamama, pe lisangá ya kotonga bilamba, pe batindaka ba-missionaire na elanga. Ekómi kolumba nsolo mabe na miso ya Nzambe. Pe, YANGO ELOBI NKOLO, Akobebisa yango na mobimba. Akosala yango.

¹⁷⁷ Ezali likambo ya pete te, kasi yango nde nzela ya mosakoli ya solo. Akogánga mpo na koloba Yango kuna, pe akoloba Yango, ata Ésali mpasi to te.

¹⁷⁸ Yoane azalaki mosakoli ya solo. Alobaki: “Epasola etiami na mosisa ya nzete.” Yango nde nzela na bango. Ya solo.

¹⁷⁹ Likambo ezali kati na mwasi. Koyemba lokola Banje, kobina lokola ba-zábolo, awa, mabína, bizaleli mabe, masano ya kálati, masano ya kopota-mbangu. Ba-Pantekotiste bakendeke na bisika ya biyenga, batóndisaka ba-cinema. Bisika nyonso, ba-teátre ya ndenge nyonso to makambo mosusu nyonso, bakendeke kuna, bopoti mbangu pe nyonso mosusu, pe bamibengaka Baklisto, bakendeke kuna, bagángaka, balobaka minoko na sika, pe basukolaka makaká pe baliaka elambo.

180 Ee, ezali—ezali: “Ndenge mbwa ezongelaka bisanza na yango,” mosakoli alobaki, “bango pe bazali bongo.” Soki likambo yango ezalaki ya mokili pe esengelaki kobwakama libanda na yo, mpo na nini ozongeli yango lisusu? Malamu. Libanda na balabala, kobuka loketo, babengaka yango, rock-and-roll, kokata suki, kolata ba-kupé. Oh! la la! Bazali komibenga Baklisto. Bokoki . . . Te, ezali malamumu koloba yango te.

181 Yango wana nakweisaka bango. Soki nasengeli kokangama na Liloba *oyo*, soki Liloba oyo eyei epai na ngai, nakokangama na Liloba oyo. Yango nde eyei epai na ngai, Liloba. Kokweisa yango!

182 Balobaka ete bakambami na Molimo Mosantu, pe bazali kosala makambo ya boye. Bokoki kondima mwasi oyo akambami na Molimo Mosantu kotika bákata suki na ye, ntango oyo Molimo Mosantu mpenza azali kokweisa yango? Na bongo, Molimo Mosantu azali Moto ya ndenge nini? Bokoki kondima yango?

183 Bokoki kondima motei kotelema na eteyelo, pe moto moko abeti ntembe na ye mpo na kolakisa ye esika moko oyo moto azuaki libatizi na bibiangelo ya “Tata, Mwana pe Molimo Mosantu,” pe áseka ye mpenza pe ábenga ye molekisi-ndelo, mpo apesi libatizi na Nkombo na Yesu Klisto, bongo áloba ete akambami na Molimo, pe áloba ete azali na Molimo Mosantu? Molimo Mosantu akoki nde kowangana Liloba na Ye moko? Te, misie. Te. Bomoni? Nabanzi ete bososoli yango.

184 Nayebi te ntango boni etikali. Kopasuka ya sima ekoki kokomela ngai. Kasi, liboso ésalema, nakokangama bobele na Liloba. Ntango nakokutana na bino kuna na Kosambisama, nakotelema ngwi na Liloba wana. Yango nde ngai nandimaka ete ezali Solo.

185 Te, bokoki kosala makambo ya ndenge wana te, soki bozali na Molimo Mosantu. Mokolo moko nakendeki kotala mwasi ya motei moko, azalaki wana, alataki elamba moko, ezalaki nsómo na kotala.

Bokoloba: “Ozali na ndingisa moko te.”

186 Nazali na ndingisa. Ezali Liloba. Teya Yango na mobimba. Botikaka makambo wana pembeni, batei mingi ya bibángábanga lokola basi, mpo bazangi mpik-...Kútu, ntango mosusu bobéngámá ata mpo na koteya te. Iyo. Kasi mosali ya solo ya Nzambe akokangama ngwi na Liloba yango. Ya solo.

187 Mwasi ya motei yango afandaki wana, elamba ekangi ye nzoto, ná biloko ya matoi ya milai, apakoli-pakoli, suki bakátá mikuse. Nzokande Nzambe akweisi yango na mobimba, lokola eloko ya mbindo. Na sima olobi ete ozali na Molimo Mosantu?

188 Eleki ntango molai te, nazalaki koteya awa na Phoenix, likambo moko ya ndenge wana, pe mwasi ya motei afandaki

pembeni na eteyelo, ná suki bakátá lokola mobali pe elíngámá, pe alataki robe moko, akokaki ata kobomba jupon na ye te. Ekokaki kokita na nse ya mabólongo te. Pene na centimetre zomi to zomi na mibale likolo na mabólongo na ye, afandaki kuna; azalaki kopumbwa-pumbwa, ntango azalaki koyembisa. Nagángelaki yango na makasi na ngai nyonso. Na ntembe te, akobengisa ngai lisusu te. Nazali kolikia yango te. Kasi ayebi malamau ná mabe. Ntango nakotelema na Esambiselo, ekozala lisusu na maboko na ngai te. Bongo ókende koloba . . .

¹⁸⁹ Moto, oyo abengami molakisi, nalobi te ete azali yango te, alobaki likambo moko mokolo mosusu, liboso na baninga na ngai, na engumba moko, epai nakendekei. Boyebi ndeko yango. Ndeko yango ayaki. Alobaki, ee, alobaki: “Ndeko Branham ayaki awa mokolo moko.” Na engumba moko kuna na Westi. Pe moto yango alobaki: “Oh, Ndeko Branham azali moto malamau.” Bomoni? Amipekisaki kolobela ezaleli na ngai. Alobaki: “Ndeko Branham, kasi bóyókaka ba-bande na ye te, mpo ekopesa bino mobulu.”

¹⁹⁰ Pe esalemaki ete moko na baninga na ngai azalaki kuna, alobaki: “Zela naino, misie! Ngai nazalaki na mobulu *liboso* na ngai koyoka ba-bande yango.” Iyo. Bokeseni nde yango wana. “Nakokaki kososola te ndenge nini Nzambe ya bule akokaki kopesa nzela na makambo ya ndenge wana, ndenge bino nyonso bosalaka.” Iyo.

¹⁹¹ Bobele moto yango, azalaki elongo na moto mosusu, azalaki esika moko, eleki ntango molai te, alobaki: “Ndeko Branham azali mosakoli. Azali na makoki ya kososola makambo. Ná makambo lokola . . . Kasi,” alobaki, “kasi, bóyókaka Malakisi na ye te, mpo azali na libunga.” Koloba makambo ya bongo ezali bolémá, kozanga koyeba!

¹⁹² Boyebi te ete soki ezali . . . Nazali mosakoli te. Kasi soki Liloba na Nzambe ezali solo, Eyaka na mosakoli. “Liloba na Nkolo eyaki na basakoli.” Bango nde balimbolaka Liloba. Na bongo, bomoni, bino . . .

¹⁹³ Ezali ata na lolenge ya kososola te, komibomba sima na ebongiseli moko ezángá ntina, moko na mikolo oyo, ekopanzana pe ekoniángwama, pe ekobebisama na lifelo.

¹⁹⁴ Kasi Liloba na Nzambe ekoumela libela. Likolo na Libanga yango nde natongi elikia na ngai mpo na libela, likolo na Liloba na Nkolo. Tika makambo mosusu nyonso ézinda na yango. Ata nabungisi baninga na ngai nyonso, makambo nyonso mosusu, baninga na ngai bazali kati na Klisto.

Elikia na ngai etongami na eloko mosusu te
 Bobele Maloba ya boyengebene ya Yesu,
 Ntango nyonso pene na molimo na ngai ekei,
 Ye akozala elikia pe lisungi na ngai.

195 Ntango bondóki wana epasukaki mokolo wana. Namonaki. Nakanisaki ete nakufi. Nayokaki kimia. Natámbwisaki miso. Namilobelaki: “Ee, esili.” Lingomba ekosunga ngai na nini, na ntango wana? Ebongiseli ekosunga ngai na nini, na ntango wana? Ekosengela na ngai kosamba kuna, na móto ya esambiselo ya Nzambe, kosambisama na Liloba *oyo*.

196 Ata nasengelaki kozokisa, kogúmba, kokámola, pe kokabola, bato mingi, kasi nazali na elikia ya kobimisa, kozua mbuma ya solosolo ya Liloba na Nzambe longwa na yango, pe kotonga bomoto ya kati kuna mpo na Libela. Ya solo. Tika ete Nzambe ázua yango na maboko na Ye pe átonga yango mpo na mwana ya botosi.

197 Ndenge nini—ndenge nini moto oyo akambami na Molimo Mosantu akoki kosala likambo ya ndenge wana? To, mwasi oyo azali na Molimo Mosantu akoki kosala makambo ya ndenge wana? Te. Azali mosantu. Pe soki Bomo na Ye ezali kati na yo, okozala ndenge moko. Okozala mpenza lokola Ye.

198 Yisalaele, lokola biso, bakanisaki ete lokola bazalaki kofúluka na boyokani na bango ná bamosusu, ete Nzambe andimaki bango mpo na yango. Sikawa, boyebi, tokanisaka bongo lelo.

199 Eleki ntango molai te, nasololaki na bato moko awa, na hotel, eleki mwa mikolo, bato minene na makambo ya kosambela. Pe balobaki na ngai: “Nzambe atalisi ete Azali na biso. Ee, na mobu eleki, bato babakisamaki, Ndeko Branham,” nabosani soki na nkámá boni, ndenge wana.

200 Nalobaki: “Yango elakisi ata moke te ete bondimami.” Ah. Ya solo. Na mobu eleki, kindúmbá emataki, ebakisamaki pene na ntuku misato likolo na mokama; yango elakisaki ete Nzambe andimaki kindúmbá? [Losambo elobi: “Te.”—N.D.E.] Ah. Ah. Ah. Ya solo. Hum! Maloba wana elongobani te. Te. Bokoki kosala bongo te. Te, misie. Nzambe akangamaka na Liloba na Ye. Moto mosusu nyonso akokangama na Liloba na Ye, soki azali sembo. Malamu.

201 Bakanisaki ete lokola basalaki boyokani! Sikawa, awa, tokokota mwa moke na makambo ya bokulaka. Ekólo na biso eboyi Liloba na Nzambe, ndenge Yisalaele esalaki. Baboyaki Liloba na Nzambe, pe bato na bango, ba-nganganzambe na bango, ná basakoli, pe bongo na bongo, bazalaki kosakola bolamu mpo na bango. Pe bango. . . Tokoki kosala lisusu nini soki kosakola mabe, mpo ekeseni na Liloba! Akweisami. “Ekólo na biso monene, oyo tolingi mingi, etongami likolo na. . . kobikela ya biso, ya bankóko na biso.” Na bongo, bózonga na oyo bazalaki na yango. Ah. Ya solo. Iyo.

202 Yisalaele ezalaki ekólo monene. Bótala bankóko na bango, kasi Nzambe alimbisaki bango te. Mosakoli na libandi wana azalaki kobwákela bango Liloba, pe esalemaki mpenza ndenge

alobaki. Bótanga histoire na bino mpo na koyeba soki ezali bongo te. Esalemaki mpenza ndenge alobaki. Pe akweisaki bango, ata bongo, bazalaki kuna, ba-nganganzambe ya bulee yango, ná bilamba ya bule, bazalaki komwangisa *oyo*; pe baboyaki koningisa loboko, na ngámbo *oyo kuna* to na ngámbo *wana*, mpo ezalaki eloko moko *boye*, momesano to eloko moko bongo.

²⁰³ Yesu alobaki: “Bino bouti na tata na bino, zabolo, pe bozali kosala misala na ye.” Bazuaki Ye, bakweisaki Ye, babákaki Ye na nzete, pe babomaki Ye. Ya solo mpenza. Nzambe asekwisaki Ye lisusu. Iyo, misie.

²⁰⁴ Te, balingaki te. Tokondima Amosa te lelo, ata moke te. Pe lelo tosalí boyokani. Tokómi na eloko tozali kobenga lelo. . . Tokanisi ete ezali “iyo” ya Nzambe, mpo bibongiseli na biso ezali kotónda pe—pe nyonso ezali kotámbola ndenge esengeli. Tokanisi ete ezali “iyo” ya Nzambe mpo na yango. Boyebi, ba-Protestant babakisami, nabanzi, pene na ba-milió mibale to misato. Pe ba-Katoliko babakisami na ba-milió ebelé koleka. Bomoni? Bakanisi ete bandimami na Nzambe, mpo bazali ba-Katoliko. Ba-Protestant bakanisi ete bandimami na Nzambe, mpo bazali ba-Protestant. Hum! Ezali bolémá. Ezali na ntina te. Ezali putulú ya ba-atóme. Ezali nkanda na Nzambe, ezali kobakisama, mpo na kopanzana. Ya solo mpenza.

Bóyóka ngai. Nakoyebisa bino Liloba na Nkolo. Amen.

²⁰⁵ Bótala biso. Botala mokili lelo. Bótala ekólo na biso. Tokoti na O.N.U. Banani bazali na kati? Batioli na Nzambe. Pe biso, tozangi ata mpiko ya kopesa nzela na kosambela liboso ya masolo na biso ya minene.

²⁰⁶ Natángaki awa te, ete: “Ndenge nini bato mibale bakoki kotambola soki bayokani te? Nzambe asalaka eloko moko te soki Amonisi yango te na basali na Ye, basakoli. Ndenge nini bato mibale bakoki kotambola soki bayokani te?”

²⁰⁷ Nzokande, tozali na ba-Musulman, ba-Bouddiste, ba-athée, batioli na Nzambe, bapími, bato ya ndenge na ndenge, na kati. Bokanisi—bokanisi ete Nzambe akoki kofanda na eloko ya ndenge wana?

²⁰⁸ “Ee,” bokoloba, “oyo wana, ee, tosalí na bango boyokani. Tokobátelama na bikólo nyonso ya Westi.”

²⁰⁹ Bango pe babátelamaki na bikólo nyonso oyo ezingaki bango. Kasi mosakoli yango alobaki: “Nzambe akoboma bino. Bobele Nzambe oyo bosalelaka akoboma bino, mpo na boléma na bino.” Akoloba ndenge moko na ntongo ya lelo. Akopamela bango, kobanda na Maison Blanche kino na bilanga ya babóla. Na ntembe te, akosala yango. Akogángela bango, na Liloba na Nzambe. Na bosóló, akosala yango. Yango nde nzela ya mosakoli ya solo.

210 “Botala biso, mangomba. Oh, tozali lingomba monene mosantu Katoliko ya Roma!” Oyo, na Biblia, ebengami MWASI YA NDUMBA.

211 “Biso nde bampaka ya batata, mangomba ya Protestant, tosangáná banso elongo, pe tobengami. . . ebengami Likita ya Mangomba ya Mokili mobimba.” Bana-basi-ya-ndumba ya MWASI YA NDUMBA, ndenge Biblia elobi. Ezali mpenza oyo Yango elobi. Iyo. Ata bongo tokanisaka: “Sikawa mangomba nyonso ekómi kosangana.”

212 Monsieur Collins, moninga na ngai, ndeko ya Californie, ya Arizona kuna. Nkombo na—na. . . [Ndeko Neville alobi: “Elmer.”—N.D.E.] Elmer. Nalobaki: “Ee, nabanzi ete osambelaka na losambo moko ya moke, ya ba-Metodiste.”

213 Alobaki: “Nabimaki kuna ntango bakotaki na Likita Ya Mangomba kuna.”

214 Nalobaki: “Nzambe ápambola yo. Ozali kobelema na Bokonzi, ndeko.” Iyo. Iyo, misie.

215 Biyambweli, kotalela lisanga na bato, ná malakisi na bango ya bato, pe bazali kotika Liloba na Nzambe. Eloko tose ngeli na yango lelo, ezali mosakoli oyo akogánga mpo na koyokisa Liloba yango kuna. Ya solo mpenza. Iyo.

216 Bango, bazali kobatelana kati na bango. “Oh, biso tokotaki. Bisó, ba-Pantekotiste, ya solo, tokoti na Likita Ya Mangomba ya Mokili, mpo kuna tozali na boyokani na bandeko. Tokondimisa bango nyonso.” Ezali lokola mwasi oyo akei esika-bamelakamasanga, mpo na kolangwa elongo na mobali na ye, mpo ándimisa ye Nzambe. Lisusu, ezali lokola mobali oyo akei elongo na mwasi na ye, mikolo oyo, esika-bamelakamasanga, mpo na kolangwa, mpo ándimisa ye Nzambe. Bolémá! Tikala mosika na mabelé ya zabolo.

217 Ntango eloko moko ewangani Liloba yango, nakotelemela yango. Yango nde esalaka ete nátelemela bibongiseli nyonso, mpo ezali kotelemela Liloba. Esengeli kosala ete mondimi nyonso ámiyoka bongo. Hum!

“Ee,” balobaka, “kasi, kanisa, tozali na. . .”

218 Nazali na eteni monene ya zulunále, moto moko atindelaki ngai longwa na Arizona, elobami ete, mokolo mosusu, lolenge mpaka oyo *Songolo* alobaki: “Pápa Yoane ya Ntuku Mibale na Mibale,” to ndenge nini babengaka ye, “azalaki na. . . Azali moto malamú. Ezali bobele ye moto oyo azali kolobela likambo ya kosangisa mangomba, ba-Katoliko ná ba-Protestant.” Alobaki: “Ntango mosusu ekosalema na mikolo na biso te, kasi, sima na mibu zomi na mitano to ntuku mibale, ekosalema.”

219 Namilobelaki: “Eh, yo mpaka mobimba, ozali kosakola, kasi oyebi yango te.”

220 “Ntango ekómi mosika makanisi na biso.” Moto oyo akomelaki ngai yango, akomáki na lokása ya liboso: “Ntango ekómi mosika koleka makanisi na biso.” Ye pe azáláká koyoka ba-bande. Iyo, misie. Alobaki: “Ntango ekómi mosika koleka makanisi na biso.” Alobaki: “Ndeko Branham, olobaki likambo oyo, eleki mibu ebelé, boye te?”

221 Nalobaki: “Ya solo.” Iyo, misie. Ekokokisama, mpo ezali Liloba na Nkolo. Esengeli kokokisama. Ya solo. Iyo.

222 Balobaka: “Ee, mpaka mosantu oyo, bomoni te ete asengeli koyeba makambo malamú koleka mpenza?” Te, misie. Soki awangani Liloba na Nzambe, wana Ezali polele na miso boye, akoki te.

223 Ata bozali na ba-pápa boni, basakoli, ná bato mosusu nyonso kati na bino. Soki bozali libanda na Liloba, bozali libanda na Liloba. Ezali solo. Ndenge nini Nzambe akoki kopambola likambo ya boye, ntango oyo bazali kowangana Liloba mpenza ya Nzambe? Ndenge nini Akoki kopambola eloko oyo ezali Liloba na Ye te, eloko oyo ekeseni na Liloba na Ye? Ndenge nini Akoki kowangana Yango?

224 Ndenge nini okoki kopambola cancer oyo ezali kolia nzoto na yo? Ndenge nini okoki kopambola si—si—singa ya lótiliki oyo osimbi, óloba: “Oh, kanga ngai pe tumbá ngai mobimba?” Ekozala boléma.

225 Ndenge nini Nzambe akoki kopambola eloko oyo etelemeli Liloba na Ye? Na bongo, bózonga na Liloba! Iyo.

226 Bino batei oyo, lokola ba-mbwa ya bokila, likambo nini? Bokei koteka makoki na bino ya bokulutu mpo na sáni ya madesu, mpo na kotambola na Cadillac to eloko mosusu, to ndako monene pe kitoko esika moko, ná losambo monene ya ba-milió-ya-dollar. Ná biloko nyonso ya ndenge wana, pe botéki makoki na bino ya bokulutu, pe bokómi na nsóni pe kobanga koteya Liloba na Nzambe na losambo na bino. Te, bozali koyoka nsóni te? Pe ozali komibenga mosali, mosakoli na Nzambe, wana ozali koteka makoki na yo ya bokulutu mpo na bilei ya mokili. Okobota nini? Bobele lokola Esau asalaki. Oh, ezali nsóni mpenza!

227 Oh, te! Nzambe ya bule oyo asézelaka Liloba na Ye, mpo na kotatola Yango, akoki kopambola te eloko oyo etelemeli Liloba na Ye. Sikawa boyoka. Nayebi ete nabandi kolekisa ntango mwa moke, pe ntango mosusu ezali mpasi mpo na bino kondima makambo nazali koloba. Kasi, botala, nalingi kotuna bino likambo moko. Ndenge nini Nzambe ya bule, Oyo asakolaki Liloba na Ye pe alobaki: “Sikawa, Likolo pe nse ekoleka, kasi Yango ekoleka te, ata Liloba na Yango moko te,” sikawa ndenge nini Akoki kozua eloko oyo ekeseni na Yango pe kopambola yango? Ndenge nini Akoki kosala yango? Botala. Amitalisaka

polele, Ye moko. Atatolaka Liloba na Ye. Alobaka makambo ya sembo, na motángo ya bandimi te.

²²⁸ Botala Moaba. Moaba pe azalaki na Liloba na Ye, Moaba. Yisalaele azalaki na Liloba na Ye; pe Moaba azalaki na lolenge ya kosambela, ná Liloba na Ye. Bapesaki mbeka nsambo, ngombe mibali ya peto, likolo na bitumbelo nsambo; motángo ya kobonga be, mbeka ya kobonga be. Na sima, azuaki pe mpate mobali nsambo, kotalisa ete bazalaki kondima boyei ya Mwana na Nzambe, pe bapesaki yango mbeka kuna na likolo, elongo na epískópo mokonzi. Bato na bango nyonso ya lokumu, banganganzambe na bango nyonso ná ba-nganganzambe bakonzi, bango nyonso, bazalaki kuna, ná bakonzi na bango, pe mikonzi-ya-mboka, ná bamosusu, pe bapesaki mbeka yango na lolenge ya kosambela mpenza, kotelemela Yisalaele.

²²⁹ Pe Yisalaele ezalaki kuna na nse, lokola mwa etónge ya batomboki. Kasi eloko nini ezalaki elongo na Yisalaele? Nzambe azalaki kati na mayangani na bango. Azalaki komitalisa Ye moko, ete Azalaki elongo na bango. Bomoni?

²³⁰ Ata bazali na ba-mpaka boni, ba-pápa, to banani lisusu, Nzambe akoki kozala elongo na bango te, soki Amitalisi te Ye moko elongo na bango. Kasi ntango nyonso oyo bazali libanda na Liloba na Ye, pe bazali kowangana Liloba na Ye, ndenge nini Akoki kozala elongo na bango? Bilembo ya Nzambe na bomoi moko te kati na bango.

²³¹ Ndenge nini Nzambe akoki kozala na O.N.U., ntango oyo bato mibale bakoki kotámbola te soki bayokani te?

²³² Sikawa, botala awa. Ezali na oyo ebengami Lingomba ya Klisto, esangani ná ba-Pantekotiste. Ba-Pantekotiste balobaka ete bandimaka minoko na sika. Bandimaka ete ndanga ya Molimo Mosantu ezali minoko na sika. Balobaka ete bandimaka *boye, boye* pe *boye*. Bandimaka bilembo pe bikamwa. Lingomba ya Klisto esekaka bango, elobaka: “Bino baínga oyo! Makambo wana ezalaki ya kala.” Ndenge nini bato mibale bakoki kotámbola elongo soki bayokani te? Kasi bango basangani. Bazali kosala nini? Bazali koluka kobatelama kati na bango. Mosika na ngai makambo ya boye!

²³³ Kobatelama na ngai ezali kati na Klisto pe kati na Liloba na Ye, mpo Liloba na Ye ezali Ye moko. Ezali solo.

Bilembo ya Nzambe na bomoi moko te, ata moke te.

²³⁴ Yango nde likambo Yesu alobaki: “Soki Nazali kotalisa Liloba polele te, na bongo, bondima Yango te. Soki Nzambe azali koloba pe kosakola na nzela na Ngai te, koloba na nzela na Ngai pe kosala na nzela na Ngai makambo oyo Masiya asengeli kosala te, na bongo, bondima Ngai te.”

²³⁵ Bongo, moto áloba ete azali mosakoli oyo atindami na Nzambe, pe áwangana Liloba? Nzambe áyoka mawa na

makambo ya boye! Ndenge nini Nzambe akoki kosala makambo ya boye?

²³⁶ Botika nátuna motuna, nátuna naino likambo oyo sikawa. Na—nayebi te ntango nini nakosolola na bino lisusu. Oyo wana etali Nzambe. Ngai nazali bobele kobomba Bilei, ndenge Ayebisaki ngai na emononeli yango, na ntango wana, kotia Yango na bingóngóló.

²³⁷ Bokoki kotuna ngai: “Ndenge nini Amosa amonaki liboso makambo oyo elingaki kokómela bango?” Ee, ezalaki komonana malamú.

²³⁸ Botala. Sikawa bótala naino. Sikawa, boyoka na bokebi sikawa. Mpo, nyonso Oyo ezali kotiamana na bande, pe Ezali kokende, Ekokende na mokili mobimba. Bomoni? Sikawa, ndenge nini. . . Botala naino.

²³⁹ Yisalaele ezalaki kuna. Biteyelo ya likindo na bango ekómaki malamú koleka liboso. Moto moko te azalaki kotungisa bango. Bazalaki na ba-losambo na bango moko. Moto moko te alobaki: “Bokoki kokumbamela Yawe te.” “Bókende liboso,” elobaki bikólo ya bapakano, “kokumbamela. Bino ná biso, tozali na boyokani.”

²⁴⁰ Mosakoli yango amonaki mosika. Bomoni? Ezali pe ndenge moko na mosakoli ya lelo, akomona mosika. Bomoni?

²⁴¹ “Bókende liboso.” Pe Yisalaele elobaki: “Ee, tólia, tómela, pe tósepela.” Na bongo, basangisaki etónga elongo, pe bamisalelaki bindimeli, mangomba, bibongiseli, pe bongo na bongo, pe babongisaki nyonso wana. Pe basi na bango bazalaki kobika na bomengo pe na masumu kuna. Oh! la la! bamemaki bango na bisika ya milángwa pe nyonso wana, pene bolumbu, balati mwa ba-jupe lokola ya pete-pete. Soki bosílá kotánga ba—bahistoire ya eleko wana, lolenge bazalaki, oh, ezalaki mabe, pene na moko likolo na misato, lokola lelo. Kasi bongo mpenza te, mpo bakokaki te. Iyo. Lolenge bazalaki kobika pe kosala bisálélé na bango; ná bakonzi, ná ba-nganganzambe pe bato nyonso mosusu.

²⁴² Yesu alobaki: “Bozali kokota na ba-ndako ya basi bakúféla mibali, bino bakosi.” Alobaki bongo. Ná makambo nyonso bazalaki kosala.

²⁴³ Mosakoli yango atelemaki kuna, azalaki kotala ekólo yango na nse, ndenge wana, kokamwa te ndenge motema na ye epasukaki, lokola ébima. Iyo, misie.

²⁴⁴ Sikawa, bokoloba: “Ndenge nini ayebaki makambo ekosalema? Ndenge nini amonaki yango liboso? Ndenge nini?” Nyonso ezalaki komonana malamú. Ee, bazali na bilei mingi. Bazali na bilamba mingi. Bango, bazali na ba-losambo na bango minene. Bazali kofúluka. Balóni mbongo bipai na bipai, bomengo. Mabína na balabala, makambo ya nsóni pe nyonso

wana, pe makambo nyonso ezali kotambola malamau. Ezali mpenza lokola Amerika lelo mpenza. Television etóndi na maseki ya bosoto, basi bazali pene bolumbu, pe nyonso wana. Nyonso bozali komona ezali bobele mbindo pe masumu. Bozali na ntina ya kotala television te, fungólá bobele miso, tálá bisika nyonso. Bilenge basi, bilenge mibali, mibali, basi; bazali komela makáyá, komela masanga. Ba-Jezabele oyo bamibengaka Baklisto. Milimo mabe ya mbindo, bazali komibenga Metodiste, Batiste, Presbiterien, Katoliko pe ba-Pantekotiste. Ah iyo. Ah iyo.

Kokamwa te ndenge ekómisaki miso na ye mike, ntango atalaki. Hum! Ezali solo.

²⁴⁵ “Nyonso ezali komonana malamau. Ndenge nini bokoki kobatela yango? Soki tokosala. . . Ndenge nini? Ndenge nini? Botala naino. Ee, to—tozali na bato milió koleka. To—tozali na. . . To. . . Ba-ndako na biso ezali, oh, ba-losambo na biso ezali minene mpenza, tosengeli kotonga ba-losambo ya sika. Ee, tokómi mpenza na mbongo mingi, toyebi te likambo ya kosala na yango. Ee, biso touti kotonga bisika ya malamau koleka na—na ekólo. Ba-losambo ya minene koleka oyo ezali, biso nde bankólo na yango. Kasi tozali mpenza na mbongo mingi. Bomoni te ete Nzambe apamboli biso?” Te. Bozali libanda na Liloba na Ye.

²⁴⁶ “Pe, Ndeko Branham, olingi koloba ete Nzambe akobebisa nyonso oyo?” Iyo, yango nyonso mpenza.

“Oyebi yango ndenge nini?” Amosa, oyebaki yango ndenge nini?

²⁴⁷ Ezali mpenza lokola monganga, mpo na bokono. Ntango amoni bokono oyo ezali kati na mobeli, ayebi likambo ya kosala. Ayeki bokono oyo mobeli azali na yango. Ayebi mosika boni yango ekómi. Pe ayebi likambo nini ekosalema. Ezali pe bongo mpo na mosakoli, mosakoli ya solo, ntango amoni. Ata ozali kosala nini, etali ngai te. Ntango amoni masumu kopusana, ezali cancer oyo ezali kolia nzoto. Pe ekóli mpenza mingi, kati na ba-Pantekotiste pe bamosusu nyonso, ekoki kozonga sima te. Ekómi mpenza mosika. Bakokufa.

²⁴⁸ Ezali bongo nde Amosa ayebaki bokono yango. Ayebaki yango na nzela ya Liloba na Nzambe. Ezali bongo nde mo—mosakoli ya solo ayebaka bokono, pe alobaka na basi yango: “Bómeka ata moke te kokende na Kosambisama ná suki bakátá, wana boyebi yango malamau.” Alobaka na bino mibali, bamosusu kati na bino, ná batei baoyo bawanganaka Liloba, pe bazali na lolenge ya kosambela, kasi bazali komikotisa na bibongiseli, mpo na kokíma likambo yango, wana boyebi yango malamau. Botángaka Liloba yango moko oyo basakoli ya solo batángaka. Mpo na bokono yango, elobami: “Kufa! Bokabwani!” Ezali lokola monganga mpenza, ayebi bokono yango. Ayebi bilembo ya bokono yango.

249 Botala ekólo oyo. Ntango bolobaka: “Ba-Pantekotiste, esili.” Na bongo, bakopesa yo ata nzela ya koya na losambo te, mpo oteyaka basi na ntina na suki bakátá, pe Biblia ekweisi yango. Babángaka ete óloba likambo moko na ntina na . . .

250 Mokolo mosusu awa, nazalaki kobongisa mayangani, Roy Borders moto azalaki kobongisa yango, na Libongo ya Westi, babengisaki ye, ezalaki batei mingi elongo, bazalaki, oh, nabanzi pene na ntuku minei to ntuku mitano, esika nasáláká mayangani ya minene. Balobaki: “Monsieur Borders, nalingi kotuna yo likambo moko.” Alobaki: “Ezali ya solo ete Ndeko Branham asalelaka Nkombo na Nkolo Yesu Klisto mpo na kobatisa?”

251 Monsieur Borders, moto ya lokumu mingi, ndenge boyebi Ndeko Borders ya awa. Alobaki: “Ba-misie,” alobaki, “Ndeko Branham, ntango abimaka, na mayangani lokola oyo,” alobaki, “ateyaka te. Akendeke sémba pe abondelaka mpo na babeli na bino. Ezali mpenza yango nde asalaka.”

252 Alobaki: “Wana nde likambo natuni yo te,” elobaki mokengeli mokonzi. “Ezali bongo?” Sikawa, bazalaki na bandede. Bayebi. Alobaki: “Abatisaka na Nkombo na Yesu Klisto?”

253 Alobaki: “Iyo, na losambo na ye moko. Esika bobele moko abatisaka, na losambo na ye moko.”

254 Alobaki: “Ezali bongo. Yango nde nyonso nalingi koyeba. Tozali na mposa na ye te. Toboyi lipéngwa wana kati na bandimi na biso.”

255 Pe mokolo mosusu, ntango moninga na ngai ya malamumu, Ed Daulton, azuaki mokanda kouta na lingomba Batiste. Balobaki: “Tobengani yo na lisanga ya ba-Batiste, mpo okoti na lipéngwa ya kozua libatizi na Nkombo na Yesu.”

256 Nalingi kozala na ngámbo ya Polo: “Kokokana na lolenge oyo mokili ebengaka lipéngwa, nakumbamelaka Nzambe na nzela wana, mpo ezali Liloba na Ye.” Iyo, misie. Iyo. Oh, ya solo.

257 Monganga ayebaka bokono. Amonaka esika yango ezali. Mosakoli ya solo ayebaka bokono, na nzela ya Liloba. Asalaka nini? Monganga ayebaka bokono na nzela ya bilembo na yango. Ezali solo? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Atalaka bilembo pe ayebaka mpasi ya mobeli. Ayebaka soki bokono yango ekómi mosika, pe alobaka: “Likambo ya kosala ezali lisusu te.”

258 Mosakoli ya solo azuaka Liloba na Nzambe pe ayebaka bokono, akotisaka Nkisi kati na yango. Pe bato bazongiselaka ye Yango na elongi. Likambo nini ekosalema? Kokufa, esili; balingi bisengo, balandaka mokili, bandimi ya maloba, bakosi! Kasi yango ezali nzela ya mosakoli ya solo. Bomoni? Oh! la la!

259 Amonaka bokono. Amonaki ete bakendeke mosika na Liloba. Amonaki Liloba. Pe ayebaki mbano oyo ezalaki koya. Amonaki bomengo bazalaki kobika na yango, amonaki lolenge basi yango

bazalaki kobika. Amonaki lolenge ba-nganganzambe bazalaki kosala, ndenge bakendeki mosika na kokumbamela Nzambe na solo, ná makambo ya ndenge wana. Na ntango wana, azuaki—azuaki eyano. Alobaki: “Nzambe oyo bolobaka ete bosalelaka akoboma bino.”

“Mpo na nini?”

²⁶⁰ “Botosi Mibeko na Ngai te.” Ata bongo, bakanisaki ete bazalaki kotosa. Nauti kotánga yango awa, boye te? Molongo ya 2, ya 4. . . mokapo ya 2, molongo ya 4: “Mpo Naponaki bino mpo bózala. . . Kati na mabota nyonso ya mokili, Naponaki bino, kasi boboyi kotambola kokokana na Mibeko na Ngai.” Bokanisi. . .

²⁶¹ Mwa mosakoli ya libandi wana, azalaki kuna, ná mandefu ya pembe; azalaki kobeta-beta miso, ezalaki kobimisa móto; ntango azalaki kosolola na ba-nganganzambe wana pe bato mosusu, alobaki: “Nzambe oyo bino, bakosi, bokosaka ete bozali kosalela, Nzambe yango akoboma bino.” Bokanisi ete alingaki koyokana na bango? Hum! Alobaki. . . Oh! la la! Ye, bómeke ye lelo mpo bóyeba soki ekosalema. Te. Kasi akosala nini? Ezali nzela ya mosakoli ya solo. Azalaki na Liloba. Ayebaki nini Yango ezalaki.

Lokola Mika ya kala. . .

²⁶² Bébé moke oyo nabulisaki, natiki makambo mosusu pembeni, eleki mwa miníti, mpo nakómi kowela ngonga.

²⁶³ Kasi, Mika, ntango atelemaki liboso na Akaba, atalaki bango. Ayebaki Liloba. Mika ayebisaki bango Liloba. Mpo na nini? Mika akokanisaki emononeli, Malakisi na ye, ná Liloba na Nzambe. Pe amonaki ete Malakisi na ye ná Liloba ezalaki motindo moko. Mpo, Liloba elobaki ete Akolakela Akaba mabe, pe Akosala ete ba-mbwa bálémbola makila na ye. Yango nde likambo Liloba elobaki.

²⁶⁴ Na bongo, Mika amonaki emononeli. Ezali, azalaki mosakoli. “Tótala soki Liloba nini ekoyela ngai.” Pe abondelaki: “E Nkolo Nzambe, nasengeli kosala nini? Nasengeli koloba nini na batei oyo bazali awa? Tálá bibongiseli nyonso oyo. Bango nyonso na ekólo basangani mpo na kotelemela ngai, Nkolo. Ngai oyo liboso na mokonzi. Nasengeli koloba nini?”

²⁶⁵ Pe akotaki na emononeli. Alobaki: “Kende liboso. Kende.” Alobaki: “Kasi namoni Yisalaele kopalangana, lokola ba-mpate oyo bazangi mobateli.” Iyo.

²⁶⁶ Mo—mokengeli mokonzi ya district wana ayaki pe abetaki ye na monoko, pe alobaki: “Ntango nini Liloba na Nzambe, Molimo na Nzambe ekendeki, Ebimaki kati na ngai?” Ebimaki kati na ye?

²⁶⁷ Boyebi likambo Nzambe alobaki? Apesaki molimo mabe nzela ya kokita kuna pe kokota kati na bango, mpo basilaki kozala libanda na Liloba.

268 Biblia elobi: “Soki baboyi kondima Liloba, Akopesa bango nguya ya kopéngwa, mpo bándima lokuta, pe bákweisama na yango.” Ezali mpenza yango nde bibongiseli pe bato ya ekólo oyo bazali kosala lelo, kondima lokuta, mpo bákweisama na yango. “Mpo Nkombo mosusu ezali te, oyo epesami na nse na Lola, oyo bosengeli kobika na nzela na yango.” Bómikokanisa, bino bibongiseli pe bongo na bongo. Iyo.

269 Sikawa, baoyo mosusu basalaki nini...?...Eloko nini basakoli oyo mosusu bazalaki kotala? Bazalaki basakoli. Iyo, misie. Bazalaki basakoli. Kasi soki bátélemaka mpo na kotala malamumu lisakoli na bango kokokana na Liloba!

270 Soki ba-Metodiste bátélemaki mpo na kotala malamumu lisakoli na bango, bakomwangisela moto mosusu mai te. Bakoyamba Molimo Mosantu. Bakobatisa bato nyonso na kozindisa bango na mai, na Nkombo na Yesu Klisto. Soki ba-Assemblée de Dieu bátélemi lelo mpo na kotala lisakoli na bango, bakozonga na Liloba. Soki ba-Unitaire, lelo, bátélemi mpo na kotala malamumu lisakoli na bango, bakozonga na Liloba.

271 Kasi, bomoni, soki basakoli yango bátélemaka mpo na kotala malamumu lisakoli na bango! Bazalaki kobánza. Balobaki: “Ezali ya biso. Na bongo, tokomata na Ramoth na Galade mpo na kozua yango, mpo ezali ya biso. Yoswa moto apesaki biso yango.”

Kasi Mika alobaki: “Ezali koyokana malamumu.”

272 Kasi ezali mpenza likambo yango. Bozali na ntina ya kobánza te. Bosengeli kondima likambo Nzambe alobi. Bóbánzaka eloko moko te.

273 Boni soki Abalayama átiáká makanisi na ye? Ndenge nini alingaki kotika ekólo na ye? Ndenge nini, na mibu mokama, alingaki kokoba kopesa Nzambe masanzoli, pe balingaki kobota mwana na nzela na Sálá, na mibu ntuku libwa?

Bwaka mosika mabánzo. Ndimu se kondima.

274 Soki otiki zabolobela yo: “Oyebi, Ndeko Branham azali bobele mokosi.”

275 “Sikawa, názela naino, nakotala soki azali bongo. Tótala naino soki malakisi na ye ezali malamumu. Tika názonga na Biblia.” Te, kokende te. . . Akotika yo kosala yango te. Te, te. Bomoni?

276 Kasi akoloba likambo ya mabe mpo na ngai, akoki pe kozala na ndingisa ya kosala yango, na sima, ekokóma kozongela yo na makanisi, okotéléma pe okobanda kobánza: “Iyo. Asengelaki kosala *boye* te. Asengelaki kosala *bongo* te.” Okobanda kotala ngai, ee, okomona ebele na makambo.

277 Okokaki pe kobanda kotala Nkolo Yesu. Okoki pe komona ebele na makambo. Bótala Ye, mwa moke. Nakoloba lokola bino nyonso bozali batei. Sikawa tóbósana ete Azaláká na mokili. Bótala Mwana mobali moko, oyo, eyebani, na ekólo mobimba, ete Azali Mwana ma—makango. Mama na Ye akumbaki zemi na

Ye liboso ábalana na tata na Ye. Eyebani. (Sikawa, bazali kotala Liloba te: “Mongondo akokumba zemi.”) Bazali kotala bobele makambo oyo bazali koyoka, bomoni, “Mwana makango.” Balobaki na Ye te ete “Abótamaki na lisumu, kasi azali koluka koteya bango?” Ngai. . . Bomoni?

278 Pe botala makambo Azalaki kosala. Azalaki mpenza kobuka mangomba nyonso oyo ezalaki na ekólo. Ezalaki solo? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Bibongiseli pe nyonso wana.

279 Azalaki nani? “Bobele Mwana moko, oyo akólakí, kokende bipai na bipai, ndenge wana, elenge Mobali, azángá ebongiseli. Yébisa ngai losambo nini Osambelaka. Tata na Yo nani? Olobaka ete Yosefe azali tata na Yo te?”

“Yosefe azali tata na Ngai te,” elobaki Ye.

“Ee, Tata na Yo nde nani?”

“Nzambe nde Tata na Ngai.”

280 “Ee, Yo molekisi ndelo oyo! Yango mpenza nde Yo ozali. Yo, ozali Moto, pe Ozali koloba ete Nzambe nde Tata na Yo?”

281 Soki bálukaka kotala yango malamumu na Liloba! Aleluya. Bozali komona likambo yango te? Liloba esengelaki kokóma nzoto. Batalaki emononeli na bango malamumu te na nzela ya Liloba. Ya solo.

282 Yango nde ezali likambo lelo. Bozali kotala malamumu te bimononeli na bino na nzela ya. . . lisakoli na—na bino ná malakisi na bino, na nzela ya Liloba na Nzambe. Soki moto moko ameki koyebisa bino Solo, bokotómbokela ye, lokola Amosa mpenza, lokola Amosa. Bozali kosala ndenge moko.

283 Sikawa bótala naino. Azali na lolenge wana. Sikawa, bolingaki kokweisa Ye, ntango mosusu, ezali solo, soki botalaki yango kokokana na Liloba te. Bazali kosala ndenge moko. Bazali kokweisa Ye lelo.

284 Bongo bino basi, ya *awa* pe *awa*, iyo, mpo na nini bozali kotala malamumu te makanisi na bino ya kokata suki kokokana na Liloba, mpo na koyeba soki Elobi nini? Bomoni? Mpo na nini bozali kosala makambo yango te?

285 Mpo na nini bozali kotala malamumu te libatizi na bino, ya “Tata, Mwana, Molimo Mosantu,” “bosatu bosantu” wana ya lokuta, ndenge babengaka yango, oyo ezali bobele misala misato ya Nzambe moko, bibiangelo? “Tata” ezali *nkombo* te. *Nkombo* ya “Tata, Mwana pe Molimo Mosantu” ezalaka te.

286 Nkombo ya Tata, Mwana pe Molimo Mosantu, elingi koloba “Nkolo Yesu Klisto.” Botala malamumu libatizi na bino kokokana na lolenge bato nyonso bazuaki libatizi na Biblia. Soki botalaki malamumu makanisi na bino na nzela ya Liloba, bo—bolingaki kozonga pe kozua libatizi na Nkombo na “Nkolo Yesu Klisto.”

287 Yango nde Polo ayebisaki bango kosala. Pe alobaki: “Soki moto mosusu atei likambo oyo ekeseni, tika ete—tika ete álakama mabe, ata soki Mwanje moko akiti na nse.”

288 Boyebi, mbala mingi, Banje bakitaka na nse. Ah, baninga na ngai, ba-Pantekotiste bamelaka yango nyonso!

289 Bongo nini esalemaki ntango Santu Martin azalaki kuna, pe moto moko monene ya kongenga atelemaki liboso na ye?

290 Azalaki moto oyo azalaki kobatisa na Nkombo na Yesu, oyo andimelaki Molimo Mosantu, pe azalaki kotósa Liloba! Baroma babenganaki ye, pe basalaki na ye nyonso balingaki, koluka kopesa ye biyambweli pe malakisi na bango ya bato. Moto yango atelemaki ngwi na Liloba.

291 Mokolo moko, na nguya na ye, milimo mabe bayaki epai na ye pe komeka kosolola na ye. Ayokaki bango te.

292 Mokolo moko, Satana ayaki ndenge wana, lokola Klisto, ná motóle, alataki sapáto ya wolo, atelemaki wana pe alobaki: “Ozali . . .” Azingamaki na lotótó ya móto. Alobaki: “Ozali lisusu koyeba ngai te, Martin? Ngai nde Nkolo na yo. Kumbamela ngai.”

Martin atalaki ye. “Eloko moko ezali kotambola malamumu te, wana.”

293 Alobaki: “Martin, ozali koyeba ngai lisusu te?” Alobaki: “Ngai nde Nkolo pe Mobikisi na yo.” Alobaki: “Kumbamela ngai.” Alobaki bongo mbala misato.

294 Martin atambwisaki miso. Amonaki, Klisto akolatisama motóle na bato na Ye, na Boyei. Akolata sapáto ya wolo te. Alobaki: “Longwá awa, Satana.”

Oh! la la! ba-Pantekotiste bakokaki komela yango nyonso, boye te? “Oh! la la! Mwanje azali kongenga na pole!”

295 Mwasi moko autaki na Chicago, esika nazali kokende, alobaki: “Ndeko Branham, kuna, batei balobi ete soki Mwanje na Nkolo moto ayebisaki yo ete óbatisa na Nkombo na Yesu, bakondima yango. Kasi ezali nde likanisi na yo moko?”

296 Nalobaki: “Soki Mwanje na Nkolo alobi likambo oyo ekeseni na Yango, ekozala Mwanje na Nkolo te.” Bomoni?

297 Soki Mwanje moko alobi likambo oyo ekeseni na Liloba oyo, ezali lokuta. Pe soki moto moko ayebisi bino, motindami na Nzambe, alobi ete atindami na Nzambe, pe alobi na bino: “Ezali malamumu kobatisama na nkombo ya “Tata, Mwana, Molimo Mosantu,” azali mokosi.

298 Soki moto alobi na bino: “Ezali mabe te mpo na bino, kokata suki, pe makambo ya ndenge wana; ete bosengeli kolata ekoti na losambo, bonnet, ‘lokola ezipelo,’” azali mokosi.

299 Liloba na Nzambe ezali Solo. Makambo nyonso oyo etelemeli Liloba, ezali lokuta. Liloba nde ezali Solo. Ekoumela.

300 Yango wana Mika akokaki koyeba ete lisakoli na ye eutaki na Nzambe, mpo elongobanaki na Liloba na Nzambe. Iyo, misie. Emononeli na ye ekokanaki mpenza na Liloba na Nzambe.

301 Oh, soki Amosa azalaki awa, alingaki kokangama na Liloba. Ezali solo. Kasi, bomoni, likambo na biso lelo, ezali ndenge esalemaki na bango. Nalingi kosilisa. Likambo na biso, ezali ndenge esalemaki na bango. Balakisamaki libanda na Moboko. Yesu alobaki: “Bokomisi Liloba na Nzambe kozanga nguya mpo na mimesano na bino.” Ná libatisi wana ya lokuta! Elembo ya lokuta yango ya kozua Molimo Mosantu! Bamosusu balobaki: “Kopesa mbote ya loboko.” Bamosusu balobaki: “Koloba minoko na sika.” Nasílá koyoka milimo mabe koloba minoko na sika, pe kopesana mbote ya loboko. Iyo, misie. Ezali elembo na Yango te. Sikawa, makambo nyonso oyo ya boye, makambo nyonso wana, bomoni, bobimi libanda na Liloba na Nzambe mpo na koteya mimesano wana. Ezali solo.

Sikawa, alingaki, asengelaki kozongisa bino na Liloba.

302 Kasi tozali na, balakisi na biso ya lelo balakisaki bato makambo libanda na Moboko ya Liloba na Nzambe. Sikawa boyoka malamú.

303 Yango nde eloko basalaki kuna. Yango nde Amosa azalaki koyebisa bango. “Nzambe oyo bolobaka ete boyebi, Ye Moto akoboma bino.”

304 Sikawa, tolakisaki bango libanda na (nini?) Moboko ya “Kondima oyo epesamelaki batata ya Pantekote mbala moko mpo na libela,” iyo, Biblia. Balakisaki epóngelo ya lokuta! Balakisaki libatisi ya lokuta! Nyonso, lokuta, lokuta, lokuta, kokabwana na Oyo ya ebandeli.

305 Bondimi yango te? Bózonga na Biblia, pe bózua “epóngelo” na bino, pe bozua “Tata, Mwana, Molimo Mosantu” na bino, “komwangisa mai,” ná makambo nyonso wana, pe bózonga mpo na koyeba soki ezali na Makomi. Ezali nde bongo. Koyeba soki etele mi na Moboko. Bomoni? Bazali libanda na Moboko.

306 Pe, Polo alobaki ete. . . Biblia—Biblia elobi ete li—li. . . ete: “Lingomba ya Nzambe etongami likolo na Malakisi ya bantóma ná basakoli.” Basakoli ná bantóma basengeli kozala ndenge moko. Ya solo mpenza.

307 Nini? Tokendeki mosika na Moboko yango ya Liloba, tokómá na miboko ya bibongiseli.

308 Boyoka sikawa. Nazali kosilisa. Bólata biyokeli na bino ya molimo sikawa. Boyoka.

309 Tokendeki mosika ya Moboko ya Liloba, pe tokómá na moboko ya ebongiseli. Nakoki kolobela yango ntango boni? Ngonga misato lisusu. Mosika ya Moboko ya Liloba, kino na moboko ya bisengo ya mokili, makambo ya mokili, makambo ya nsóni ekoti na lingomba. Libanda na Liloba kino na bindimeli.

Nasengeli na mpóso misato mpo na koteya yango nyonso, ndambo na yango, kolobela makambo minei oyo. Libanda na Liloba, kino na ebongiseli, liloba ya ebongiseli. Bobele ntango li—lingomba ekómi ebongiseli, ebimi libanda na Liloba mbala moko.

³¹⁰ Likambo ya kosala ezali bobele moko. Kozonga mpenza esika obimaki, pe kobanda lisusu. Kozonga na Liloba. Ya solo. *Kobongola motema* elingi koloba “kokende, kobaluka, kopesa mokongo.” Bozali kolanda nzela ya mabe. Ya solo.

³¹¹ Ebongiseli ya bisengo. Ebongiseli ya mokil-. . . Mo—moboko, nalingaki koloba, ya—ya bisengo, moboko ya makambo ya mokili, moboko ya bindimeli. Pe nyonso wana elongo, ebotaki libebi ya makambo ya nsóni, libebi ya molimo.

³¹² Lokola azalaki mosakoli ya solo, amonaki kati na biso mpenza makambo oyo amonaki kati na bango. Soki azalaki awa, na etumbelo oyo lelo, pe ngai nalobaki: “Ndeko Amosa, mosakoli monene ya Nzambe, lokola yo obangaka te, yaka kozua esika na ngai,” alingaki koteya Liloba oyo. Asengelaki kosala yango. Azali mosakoli. Malamu. Alingaki koteya Yango mpenza ndenge Ekomami, koteya mpenza makambo tozali koloba sikawa. Malamu. Amónáká na eleko wana makambo amonaki kati na biso, kokweya na makambo ya nsóni.

³¹³ Botala naino, baninga. Bato boni bazali awa na losambo oyo sikawa, bamoni ete mokili ekwei na makambo ya nsóni? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Ee, toyebi ete ezali bongo. Likambo nini? Ebimi libanda na Liloba. Ya solo. Malamu.

³¹⁴ Amosa apámelaki bokulaka ata moke te. Bomonaki ye malamu awa, ntango botángaki yango ntango bokokóma na ndako? Apamelaki bokulaka ata moke te, apamelaki lingomba, mpo eponaki bokulaka ya ndenge wana. Hum!

³¹⁵ Bino bato na politikiti, bótika názindisa yango kati na bino mwa moke, awa pe na mokili mobimba, esika yango ekokende. Lingomba nde eponaki moto lokola Yelobama. Nazali komituna soki bino, biso, fosili kosala likambo yango moko te? Tóloba ete ezali bokulaka ya malamu; bokulaka ekoki kotonga ndako likolo na libanga te, ntango bato baponi ndako likolo na zélo. Boye te? Bólobaka te: “Bokulaka na biso! Bokulaka na biso!” Ezali bino, ekólo. Ezali bato. Ndenge nini tokoki. . .

³¹⁶ Motei moko alobaki na ngai, alobaki: “Ndeko Branham,” alobaki, “tala. Nayebi ete olóngi na Likambo yango. Kasi,” alobaki, “soki natei Yango, ebongiseli na ngai ekobengana ngai, bandimi na ngai bakobengana ngai na lingomba.” Alobaki: “Nakoteya lisusu liteya mosusu te.”

Nalobaki: “Teya Yango, ata bongo.” Iyo, misie.

317 Ezali Liloba na Nzambe. Ezali mokumba na yo. Soki ozali mosakoli ya Nzambe, ya solo, okokangama na Liloba. Soki te, okokangama na ebongiseli na yo. Etali esika nini yo oúti.

318 Bótala. Te, misie. Tokoki kotonga te, bokulaka ekoki kotonga ndako likolo na Libanga ya makasi te, ntango bato baponi ndako ya bisengo likolo na zelo ya kozindisa.

319 Bótala makambo tolingaka. Sikawa, tózua bobele miníti moko. Nakanisi nazali kolembisa bino te. [Losambo balobi: “Te.”—N.D.E.] Kasi tótala, mwa moke, makambo tolingaka. Nakoki kotia maloba oyo pembeni te, lokasa oyo. Botala makambo tolingaka.

320 Bótala television na biso. Yango nde tolingaka. Tolingaka bato-ya-maséki oyo bazalaka wana mpo na kosala maseki ya bosoto ya ndenge na ndenge, pe totikalaka na ndako esika ya kokende na liyangani ya mabondeli mokolo ya misato na mpokwa, to motei akobimisa bato noki, mpo bakende kotala yango; mwasi moko ya bomoi ya mbindo, oyo abálá mbala mitano to motoba, mwasi ya ndumba, oyo azali kosala maseki ya mbindo, alati sexy, pe azali kosala bisalela. Pe bolingaka yango koleka ndako na Nzambe, etalisi lolenge ya molimo nini ezali kati na bino.

321 Bisó nde topesaka nzela. Bisó, bato, soki bato ya ekólo oyo bakomeli bokulaka na biso mikanda, ete mikanda milió mokámá ekómeli bokulaka wana mbala moko: “Bópekisa ba-emission ya makambo ya mbindo wana,” ekosengela na bango kosala yango. Bisó tozali bai-mboka. Kasi bisó, bai-mboka, tolingaka bosoto, na bongo, yango nde tozali kozua.

322 Bótala ba-emission ya radio. Oh! la la! *Libanga Na Bileko* bakómisi yango loyembo ya twist. Iyo. *Ekulusu Ya Kala* bakómisi yango ya swing, bakómi kobinela yango rock-and-roll. *Ekulusu Ya Kala*, iyo, ya solo, na ba-radio pe ba-televizió na biso. Makambo nyonso. . . Bazui, kala mingi te awa, ba-cerceau, bana basi yango. Makambo nyonso ekómi mpenza makambo ya nsóni, yango nde tolingaka.

323 Nini ezali sima na yango? Masanga, wiskí, makáyá, mbongo ya ekólo. Basalaka nini? Bazuaka mbongo ya mpako na bango, oyo esengelaki kofuta mpako ya bokulaka, bazali kofuta na yango ba-emission ya mbindo pe bosoto, oyo balakisaka na television.

324 Ba-Pantekotiste bazaláká kokende kotala ba-filme ya mbindo pe bosoto wana te, ntango bazaláká kolakisa yango na cinema. Zabolo azui bino, atii television na ndako na bino.

325 Nzela ya mosakoli ya solo ya Nzambe ezali mpasi mingi, kasi tókangama na Solo. Iyo, misie.

326 Bótala bitando ya publicité na biso. Batiaka basi, ná makáyá na maboko, ba-Jezabele ya mike nyonso ya ekólo. Nakendeki na . . .

327 Mokolo mosusu, namonaki likambo ya kokamwa. Mwasi moko ayaki na eteyelo kuna, kozua bana na ye, ntango nakendeki kozua baoyo ya ngai, alataki kupé te; pe, malili ezalaki makasi mpenza. Basi mosusu nyonso bazalaki na makáyá. Bobele ntango bakómaki wana pe batelemaki, bazalaki na likáyá te, bazalaki kopelisa yango noki, pe: “Pfff! Omoni ndenge nazali komisepelisa?” Bazalaki na loboko moko libanda na ekuke, *boye*, ná likáyá na loboko. Pe soki omeki koloba likambo moko mpo na yango, oh, bakotómboka. Na ntembe te.

328 Soki olobeli ricky to elvis likambo moko, to moko na bango kuna, bakobeta yo masasi. Pe bokulaka akokotela bango, mpo bazali bobele bana mike. “Oh, ezali mabe te. Bango, basosolaki te. Bazali bana mike. Kolanda yango te.”

Sikawa, bomoni oyo mosakoli ya solo elingi koloba, nzela na ye?

329 Bótala balóti ndóto wana ya bomoi na mbindo na mangomba, ná bibongiseli na bango, bakoki kobeta yo masasi na mokongo. Eloko se moko oyo epekisaka bango kosala yango, ezali mawa na Nzambe, kino Nsango éteyama. Zabolo akoki koboma yo, soki akokaki kosala yango. Ya solo. Kasi Nsango esengeli koteyama. “Ngai, Yawe, Nakozongisa.” Ezali solo. “Nazali na makoki ya kotelemisa yango longwa na mabanga oyo.” Ezali solo. Malamu.

330 Ba-filme na biso, bitando na biso ya publicité, basumuki na biso oyo balingaka bisengo, oyo bamibengaka Baklisto. Bato oyo bamibengaka Baklisto; balingá bisengo, baluki na bomengo. Basi oyo balataka bilamba ya bomoi ya mbindo; mibali oyo batalaka bango, babételaka bango piololo, baoyo bamibengaka Baklisto, babimaka. Ee, bazangi ata—bazangi ata . . .

331 Ezali likambo ya motuya na Floride, na Californie, esika bakómi na ba ndako minene ya molili sikawa. Mibali nyonso bayanganaka pe babwakaka mafungóla na bango esika moko, pe basi bakendeke kuna kobimisa fungóla moko kati na yango. Pe, ata ezali fungóla ya nani, akomema ye na ndako lokola “mwasi” na ye. Bakofanda póso mobimba, na sima bakozonega, bakobwaka lisusu fungola, mafungóla na kati. Bomoni? Ezali ba-ndako ya molili. Bana ya makango pe nyonso wana, ngulu azali kolia ngulu, mbwa azali kolia mbwa. Likambo yango nini? Ezali mpo batiki Liloba.

332 Eloko babengi bopolo, basi yango bayebi yango te. Babimaka awa na mwa ba-robe ekangá nzoto, ná biloko ya bongo, pe mibali balulaka bango, pe bakanisaka ete balati malamumu. Ntango mosusu osali na yo eloko moko ya mabe te, ndeko mwasi, tika náyebisa yo likambo moko, ozali esalelo ya zabolo. Pe na Esambiselo, YANGO ELOBI NKOLO, okosámba mpo osali

ekobo, pe molimo na yo ekobunga. Boyebi yango malamumu. Boyebi yango sikawa, ata bongo. Ya solo.

³³³ Makambo na biso nyonso ebebi pe epoli. Ezali bato na biso, yango nde balingaka. Lokola mobali malamumu na ndako, ee, soki moto azali mobali malamumu na ndako, bino baoyo bopámelaka bokulaka na bino. . . Yango nde etindaka bana na biso ya mibali kuna pe ekómisaka bango bato bazángá ntina, ya solo, mpo na libebi na biso moko. Soki tolingi Nkolo mpo na kosalela Nkolo, pe toponi lolenge malamumu ya bokulaka pe nyonso wana, ekozala esika ya malamumu mingi. Ezali solo. Tokozala na bitumba te. Te. Nzambe azali ebombelo pe makasi na biso. Kotinda bana na biso ya mibali kuna mpo baboma bango, koboma-boma bango, pe nyonso wana, ezali mpo misala na biso moko nde ekokisi yango. Nzambe alobaki bongo, na Biblia, pe Abongwanaka te. Azalaka motindo moko. Ezali mposa ya bino bango moko.

³³⁴ Ezali lokola moto malamumu na ndako, boni soki azali mobali malamumu? Alingaka kosala makambo ya malamumu. Alingaka kobika mpo na Nzambe. Kasi azali na libota oyo elingi bisengo pe makambo ya nsóni. Mobali yango akosala nini, ntango oyo mwasi na ye alingi kolata ba-kupé, kolata bilamba sexy, kobima pe kosala lokola Jezabele, bana na ye ya basi, pe bana na ye nyonso, bango nyonso? Papa na ye. . .Mwana na ye ya mobali, oyo abokolaki, alingaki ye, abémbelisaki ye, apwepwaki ye, alalisaki ye na mbeto, pe abondelaki mpo na ye, ateleme pe alobi: “Vieux na ngai abeli libómá. Akanisaka eloko mosusu te, bobele Biblia.” Moto yango akosala nini na libota na ye?

³³⁵ Ezali ndenge moko bokulaka na biso, mpo na bato na ye awa. Bópámelaka bokulaka te. Bópámelaka nde mangomba oyo ezóngá sima, mpo bango nde bakotisaki makambo ya ndenge wana na politiki na bango. Bango nde balingaka yango. Yango wana baponaka yango, pe yango wana ekómeli bango. Pe yango wana etúmbu ya Nzambe ezali likolo na bango. Pe bakobúka oyo balóni. Bazali kolóna sikawa, pe bakobúka sima. Bótala malamumu. Oh! Tobetami na bokono ya libómá. Oh, iyo.

³³⁶ Tozali komeka kosomba makoki ya kokota na Russie. Tozali komeka kosomba makoki ya kolembisa communisme. Tozali komeka. Ee, makabo ya Nzambe basombaka yango na mbongo te. Mokolo moko, mobali moko, Simon, amekaki kosala bongo, pe Petelo alobaki: “Okokufa elongo na mbongo na yo.” Tozali kosala lokola Simon, moto na solóka, komeka kosomba likabo ya Nzambe.

³³⁷ Bózonga na Liloba. Bózongela Nzambe. Bózongela Klisto. Na sima, bómitungisa mpo na communisme te. Tokopona moto oyo asengeli. Tokozala na moto mosusu lokola Abraham Lincoln, George Washington, oyo bazalaki mibali mpenza. Bópámela bokulaka yango te. Tómpámela biso moko. Yango nde Amosa alobaki. Pe yango nde mosakoli nyonso ya solo ya Nzambe

akoloba, soki ayebi Liloba na Nzambe. Soki azali mosakoli ya solo, a—ayebi Liloba, mpo Eyelaka ye.

³³⁸ Yisalaele, na boyokani ná—ná monguna bamisalelaki. Basengelaki liboso kobima libanda na Liloba na Nzambe, liboso bákoka kosala boyokani ná monguna na bango.

³³⁹ Pe, liboso tókoka kosala boyokani na banguna na biso pe bamosusu, tosengeli kobima libanda na Liloba na Nzambe. Ah iyo. Ezali ndenge moko sikawa, kotika Roma kokonza. Ee, tosalaka bongo, ntango nyonso. Asili kokonza bokulaka. Azali kokonza bisika. Asili kokonza bato. Sikawa azali kokonza mangomba.

³⁴⁰ Tozali kosala nini? Tofandi kimia, kondima makambo na bango. “Oh, ezali na bokesene te soki ezali *boye to boye*. Nyonso wana ezali Nzambe, ata bongo.” Bino babólá, baton a mawa, babengamaka basakoli bazóna sima. Likambo nini ekómeli bino? Bayebi Liloba te na oyo etali Nzambe pe makambo oyo. Bayekolaka Liloba te. Bazali koyeba te. Balobaka ete communisme nde ekokonza mokili. Te, ezali bongo te.

³⁴¹ Romanisme nde ekokonza mokili, pe ezali kosala yango na nkombo ya Ki-boklisto. Biblia, Yesu alobaki te ete: “Ekozala mpenza pembeni, kino ekopéngwisa Baponami mpenza, soko nde ekokoka.”?

³⁴² Eloko tosengeli na yango lelo. Botika násilisa, na koloba boye. Sikawa nalingi kosilisa. Eloko tosengeli na yango lelo ezali mosakoli mosusu ya solo. Amen. Tosengeli na moto oyo Liloba na Nzambe ekoya epai na ye. Iyo, ndeko. Bakoboya ye, pe bakolinga ye te, pe bakobengana ye, kasi, na solo, akofungola nzela. Ye, ye . . . Iyo, oh iyo. Na ntembe te, akobwaka Mimboti na lolenge ete Baponami bakomona Yango. Iyo. Ya solo. Tosengeli na mosakoli. Tosengeli na moto oyo ndimbola ya solo ya Liloba ekoya na ye, oyo, Nzambe akoloba na nzela na ye, pe akotatola Liloba, mpo na kokokisa Yango. Yango nde tosengeli na yango. Pe, ndeko, mosakoli moko alakami mpo na biso, kokokana na Malaki 4, “Mpo na kozongisa.” Nini? “Kondima ya bato, na Biblia.” Mosakoli moko alakami mpo na biso. Ye akosala yango.

³⁴³ Amosa ayebaki. Iyo, misie. Amosa ayebaki ete Yisalaele, balingi ya mabe na yango bakoboma yango noki.

³⁴⁴ Pe balingi ya mabe na bango ya lelo, bakoboma bango noki, bobele bindimeli ná biloko mosusu ya bibongiseli oyo bamikotisi kati na yango. Bino ba-Pantekotiste, yango nde eloko ekoboma bino, bindimeli pe ebongiseli na bino. Bozali komikanga singa bino moko, kuna, ndenge bozali kozua elembo na nyama, kozanga koyeba yango, été bozali kokosama. Ya solo. Ezali kondimisa na makasi. Bozali komeka kosala nini? “To ozali kati na lisanga *oyo*, to ozali kati na yango te.” Bomoni? Bózela naino, bózela naino mwa moke. Lisusu, bolobaka: “Na ntango

wana nde nakobima na yango.” Te, okobima te. Osili kokota na kati. Osili kotiamama elembo. Osili kokangama, ná elembo likolo na yo.

³⁴⁵ Ata ndenge nini, Esau alelaki mingi, ntango oyo ayebaki yango malamú. Kasi alelaki mingi, azalaki koluka esika ya kobongola motema, kasi amonaki yango te. Na bongo, okotikala se kuna. Sikawa nde ntango ya kokima.

³⁴⁶ Amosa ayebaki ete balingi ya mabe na bango balingaki koboma yango, mpo bango, lingomba, basilaki kotika Ye, Nzambe ná Liloba na Ye, nzela ya Bomoi. Batangwaki mosika na nzela ya Bomoi ya Nzambe, pe basalaki ya bango moko. Oh, Liloba ezalaki libanga ya libaku mpo na bango.

³⁴⁷ Pe Ezali ndenge moko lelo. Liloba na Nzambe ezali libanga ya libaku mpo na Baklisto ya maloba. Yebisa ye likambo ya libatisi na mai na Nkombo na Yesu Klisto. Yebisa ye likambo ya Nzambe ya bule. Yango ekosala . . .

Pe, ee, balobaka: “Ee, tozali na Molimo Mosantu.”

³⁴⁸ Na bongo, mpo na nini bozali kokoba kokata suki? Mpo na nini bozali kokoba kobatisa na nkombo ya “Tata, Mwana, Molimo Mosantu”? Mpo na nini bozali kokoba kondima makambo mosusu oyo bondimaka, pe kosala ndenge bosalaka? Yango nde etalisaka yango. Mbuma na bino etalisaka yango. Yesu alobaki: “Na mbuma na bango nde bokoyeba bango.” Iyo. Bomoni? Yango mpenza etalisaka yango, ete bolobaka makambo oyo boyebi te. Iyo, misie. Iyo.

³⁴⁹ Soki Amosa azalaki awa, alingaki kogángela mimesano na bango. Boyebi yango?

³⁵⁰ Sikawa, nakotángá molongo moko liboso násilisa, molongo ya 8 na mokapo ya 3. Tótángá.

*Nkosi esili konguluma, nani akobanga te? Yawe . . .
asili koloba, nani akosakola te?*

³⁵¹ Bóyoka. Mpo na kosilisa sikawa, nalingi koloba boye. Bólimbisa ngai ndenge naúmisi bino, ndambo ya ngonga eleki. Kasi, bótala. Nalingi koloba boye. Nazali moi-bokila. Nakendeke bokila. Nasepelaka ndenge Nzambe apésá ngai eloko ya ndenge wana.

³⁵² Mokolo mosusu, ntango bondóki epasukaki, nazongaki kuna noki, mpo náyeba soki nakokaki lisusu kobeta masasi. Nalingi te ete ébangisa ngai. Soki nazuaki likámá na motuka, na nzela, nakotika kokumba motuka te. Soki natamboli na nse pe nabeti libaku na tapí, napumbwe na linínisa pe nakwei na mabelé, nakotika kotambola te. Bomoni? Te, te. Nzambe apésá ngai mosala ya peto. Oyo wana ezalaki Satana. Ezalaki Nzambe te. Bomoni? Ezalaki Satana.

³⁵³ Sikawa, nayebi ntina na yango na molimo. Tozali biso misato sika-sikawa na ndako oyo, oyo toyebi likambo yango. Pe

ekoki kotelemisa bino suki ya motó, kasi nakoyebisa yango na moto moko te. Bomoni? Bobele bato misato oyo, lokola litatoli. Sikawa, nyonso ezali malamumu. Nyonso ezali . . . Nzambe ayebaki nyonso wana, pe akebisaki ngai liboso, pe nyonso wana. Pe toyebi yango. Na ndambo, ezalaki libunga na ngai, pe nazalaki na mwa libunga.

³⁵⁴ Na ntango moko, na—nakotelaki moto moko, ntango oyo nasengelaki kokotela ye te. Nasengelaki kosukuma ye mpenza. Bomoni? Esika ya kosala yango, nasengelaki kofuta mpo na yango. Na bongo, na bongo biso . . . Ezali mpenza malamumu. Ezali nde ngai, pe esili kolimbisama sikawa. Pe tokokende liboso. Bomoni? Iyo.

Amosa, molongo oyo ya 8: “Soki nkosi engulumi, nani akobanga te?”

³⁵⁵ Nakendé bokila na bazámbe ya Afrika. Nakómá esika ban-kósi ezalaki. Ye azali mokonzi ya ba-nyama. Nalálá na zámbe na butu, nayóká kolela ya ba-nyama, pe ba-hyène, koseka na yango, pe konguluma, pe—pe ba—pe ba-nyama ndenge na ndenge. Soki ba-hyène mosusu ebandi kogánga, makila na yo ya nzoto ekoki kokangama. Ba-nkoi pe ezalaki kuna, ezalaki kolela, pe bongo na bongo, ná makélélé, ná makáko, ba-babouin, “makéléle pe kolela” ya banyama nkóto na nkóto. Ezali kotambola bisika nyonso, okoyoka makambo ndenge na ndenge ezali kosalema. Kasi soki nkosi engulumi, ata makélélé ekofanda kimia. Ezali kimia ya bibembe. Bafandaka kimia. Nini? Mokonzi na bango alobi. Amen.

³⁵⁶ “Soki nkosi engulumi, nani akobanga te? Ntango Nzambe alobi, nani akosakola te?” Ntango Nzambe alobi, mosakoli akogánga. Boyebi likambo nalingi koloba? [Losambo balobi: “Amen.”—N.D.E.] Mosakoli ya solo agángi. Baninga, Asili koloba. Na bongo, tika ete bikelamo nyonso ya Bokonzi na Ye báyoka na bokebi makambo Ye alobi.

³⁵⁷ Soki nkosi ekoki koyeba ete eloko moko ezali kotambola malamumu te, soki engulumi, banyama nyonso ya bokonzi na ye efandi kimia. Ezali koyoka. Ata mwa makélélé, yango pe ezali kati na bokonzi ya nkosi wana. Kogánga ya ba-hyène, oyo ekoki kokanga makila ya nzoto, akangi monoko. Nzoku oyo azali kuna, oyo akoki kolokota nkosi, kobalola-balola ye na: “Wiii! Wiii!” na ye. Kasi soki nkosi engulumi, akokanga monoko pe akofanda kimia. Ata mpakasa, oyo asalaka makéléle ntango azali kopéma, lokola abimisaka móto na zolo na ye. Soki nkosi apumbwéli ye, ekosala ye ata mpassi te. Ata rhinocéros, ná bibundeli na ye ya kilo nkóto nsambo, akoki kotobola ye, ná monoko na ye ya monene. Soki nkosi engulumi, akotelema mbala moko. Likambo nini? Mokonzi na ye alobi. Bomoni? Alingi koyoka likambo oyo ekolobama.

³⁵⁸ Pe soki Nzambe alobi, mosakoli akogánga. Na bongo, tika ete Bokonzi na Ye éyoka ye na bokebi. Nzambe asili koloba. Bikelamo nyonso ya Bokonzi na Ye éyoka likambo Azali koloba.

Tóbondela.

³⁵⁹ E Nkosi, ya libota na Yuda, télémá pe ngulúmá! Ozali konguluma na ntango oyo ya suka. Miso na Yo ekómi mike. Ozali kotala na nse. Ozali komona masumu ya ekólo pe mokili oyo emibengi Moklisto. Ozali komona masumu ya ekólo oyo, ntango oyo esombamaki na Makila ya motuya. Ozali komona ndenge bibongiseli ezali konyata Liloba na Yo. Ozali komona ndenge basakoli ya lokuta bazali kokosa. Bazali koboya Solo ya Nzambe.

³⁶⁰ Ngulúmá, E Nkosi na Yuda! Tika ete basakoli na Yo bágánga. “Soki Nzambe alobi, nani akozanga kosakola?” Ezali Liloba na Nzambe, oyo euti na Biblia, nde ezali komata kati na mosakoli. Ndenge nini akoki kokanga monoko? Soki akangi monoko, akopanzana biteni biteni. E Nzambe, tika ete mosakoli na Yo ánguluma, Nkolo. Ngulúmá pe yokisa Nsango na Yo, Nzambe, pe tika ete bikelamo nyonso ya Bokonzi na Yo bázala na bokebi.

³⁶¹ Tika ete bátelema. Tika ete basi bátelema pe bámitala malamumu. Tika ete mibali bátelema pe bámitala malamumu. Tika ete motei nyonso oyo akoyoka bande oyo, átelema pe ámitala malamumu, mpo Nkosi ya libota na Yuda angulumu. Pe Liloba ya solo, oyo eyaka na basakoli, éloba, égánga: “Bóbongola mitema pe bózonga liboso ntango éleka.”

³⁶² Nzambe, natiki Nsango, oyo ezali na bande oyo pe na losambo oyo ezali komonana, na maboko na Yo na ntongo ya lelo, mpo natii motema ete Okondima Yango. Pe benga mwana na Nzambe nyonso ya mobali pe ya mwasi, oyo azali . . . oyo akoyoka bande oyo mokolo moko, to akoyoka lokito ya mongongo oyo, bázonga na kobóngola motema liboso ntango éleka.

³⁶³ Pe nandimi, Nkolo, ete soki Otindaki Amosa awa, alingaki kogánga ndenge moko. Mpo akokaki kogánga te . . . Kasi soki azali mosakoli ya Nkolo, azali mopanzi-nsango ya Liloba. Atindami na nzela ya Liloba, ná Liloba, pe azali Liloba. Sikawa, Nkolo, tika ete ésalema bongo, na Nkombo na Yesu Klisto. Amen.



NZELA YA MOSAKOLI YA SOLO YA NZAMBE LIN62-0513M
(The Way Of A True Prophet Of God)

Liteya oyo ya Ndeko William Marrion Branham, eteyamaki liboso na Ngelesa mokolo mwa lomingo na ntongo, mokolo mwa 13, sanza ya mitano, na mobu 1962, na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana, U.S.A., ekamatamaki uta na bande pe ekomamaki na mobimba na yango na Ngelesa. Ndimbola oyo ya Lingala ekomami pe ekabolami na Voice Of God Recordings.

LINGALA

©2016 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org

Liyebisi ya makoki ya mokolo-eloko

Makoki nyonso ekopesama na ndingisa. Búku oyo, ekoki kozala imprimé na masíni ya ndako mpo na yo moko to kokabama, ofelé, lokola esalelo mpo na kopalanganisa Nsango Malamu ya Yesu Klisto. Búku oyo ekoki kotekama te, koyíkanisama te, kotiana na site internet te, kobombama mpo na kolukaluka te, kolimbolama na nkota mosusu te, to kosalela yango mpo na kosenga misolo te, kozanga ndingisa ekomami mpenza na Voice Of God Recordings®.

Soki olingi koyeba makambo mosusu to kozua bisalelo mosusu, komélá:

VOICE OF GOD RECORDINGS
P.O. Box 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org